

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

Član 1

U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10 i 44/12) u članu 2 stav 2 poslije riječi „predstaviti“ dodaju se riječi: „i koji je pogodan za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica“.

U stavu 3 poslije riječi “crteža” dodaju se zarez i riječ “boje”.

U stavu 4 riječ “i” zamjenjuje se riječju “ili”.

Član 2

U članu 6 stav 1 tačka 14 briše se.

U stavu 2 riječi: „stavom 1 tač. 2,3 i 4“ zamjenjuju se riječima: „stavom 1 tač. 2 do 5“.

Član 3

U članu 7 stav 1 tačka 1 riječi: „istu vrstu roba“ zamjenjuju se riječima: „istovjetne robe“.

U stavu 2 tač. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„2) ako zbog istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i zbog istovjetnosti ili sličnosti s robama, odnosno uslugama koje žig obuhvata postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerovatnoću asocijacije na raniji žig;

3) žig koji je na dan prijave za registraciju ili na dan prvenstva, ako je pravo prvenstva zatraženo, dobro poznat u Crnoj Gori u smislu člana 6bis Pariske konvencije.”

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Prilikom utvrđivanja da li je žig iz stava 2 tačka 3 ovog člana dobro poznat u smislu člana 6bis Pariske konvencije, uzima se u obzir upoznatost relevantnog dijela javnosti sa žigom, uključujući i poznavanje do koga je došlo promocijom žiga.”

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan sa ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig kada taj raniji žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga.”

Član 4

U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:

”Na osnovu prigovora nosioca žiga iz države članice Pariske unije za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: Pariska unija) ili države članice Svjetske trgovinske organizacije, žig se ne može registrovati na ime njegovog trgovačkog zastupnika ili predstavnika bez saglasnosti nosioca žiga, osim ako trgovački zastupnik ili predstavnik opravda svoj postupak.”

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig ako je u momentu podnošenja podnosilac prijave žiga postupao nepošteno.”

Član 5

U članu 10 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) svaki znak koji je istovjetan sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”

Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koja glase:

„Prava koja proizilaze iz žiga imaju dejstvo prema trećim licima od datuma objave registracije žiga.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, nosilac žiga ima pravo na naknadu štete za radnje preduzete nakon dana objave prijave žiga, a koje će nakon objave registracije žiga biti zabranjene.

Sud ne može odlučiti o zahtjevu iz stava 4 ovog člana dok se ne objavi registracija žiga.“

Član 6

Naziv člana 11 mijenja se i glasi: „Upotreba žiga“.

U stavu 1 u uvodnoj rečenici poslije riječi „licima“ dodaju se riječi: „dozvoli odnosno“.

U stavu 1 tačka 2 poslije riječi „ili“ dodaju se riječi: „nuđenje ili“.

U stavu 2 riječ „znaka“ zamjenjuje se riječju „žiga“.

Član 7

U članu 14 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Korišćenje iz stava 1 tač. 1 do 3 ovog člana mora biti u skladu sa dobrim poslovnim običajima i praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 8

Član 15 mijenja se i glasi:

„Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Crne Gore, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.“

Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području neke od država Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.“

Opravdanim razlogom iz st. 1 i 2 ovog člana smatra se naročito promijenjeno ili pogoršano stanje robe nakon njenog stavljanja u promet.“

Član 9

U članu 17 stav 1 mijenja se i glasi:

“Ako u periodu od pet godina, od dana registracije žiga, nosilac prava nije stvarno koristio žig za robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, primjenjuju se odredbe čl. 33, 33a, 53 i 54 ovog zakona, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga.”

Član 10

Član 21 mijenja se i glasi:

“Razdvajanje prijave Član 21

Prijava u kojoj je navedeno više vrsta roba, odnosno usluga (u daljem tekstu: prvobitna prijava) može se po zahtjevu podnosioca prijave do upisa žiga u Registar, razdvojiti na dvije ili više prijava, razdvajanjem spiska roba, odnosno usluga.

Razdvojene prijave zadržavaju datum podnošenja i datum prvenstva prvobitne prijave, ako je pravo prvenstva zatraženo.

Podaci o razdvojenim prijavama žigova upisuju se u registar prijava i objavljuju u Službenom glasilu ako je prvobitna prijava objavljena.

Sadržaj zahtjeva iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev propisuje Ministarstvo.”

Član 11

U članu 28 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

“Ako se podnosilac prijave u roku iz st. 3 i 4 ovog člana ne izjasni o postojanju razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona u odnosu na sve robe ili usluge za koje se traži registracija ili u svom izjašnjenju ne ospori razloge za odbijanje registracije, nadležni organ će rješenjem odbiti prijavu za registraciju u cjelini.

Ako se podnosilac prijave u roku iz st. 3 i 4 ovog člana ne izjasni o postojanju razloga za djelimično odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona ili ako nakon dobijanja izjašnjenja o razlozima za odbijanje registracije u odnosu na sve robe ili usluge nadležni organ utvrdi da znak ne ispunjava uslove za registraciju u odnosu na pojedine robe ili usluge, rješenjem će djelimično odbiti prijavu za registraciju.”

Član 12

U članu 29 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako je prijava za registraciju žiga djelimično odbijena, podaci iz prijave u odnosu na robe ili usluge za koje se registracija može odobriti, objaviće se nakon pravosnažnosti rješenja iz člana 28 stav 6 ovog zakona.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 13

Član 33 mijenja se i glasi:

"Razmatranje prigovora Član 33

Ako se podnosilac prijave izjasni o prigovoru u roku iz člana 32 stav 3 ovog zakona, nadležni organ cijeni opravdanost razloga navedenih u prigovoru i izjašnjenju podnosioca prijave.

Nosilac ranijeg žiga koji je na dan objavljivanja prijave bio registrovan najmanje pet godina, a koji je podnio prigovor na registraciju žiga dužan je da na zahtjev podnosioca prijave:

- 1) dokaže da je u periodu od pet godina, koji prethodi datumu objavljivanja prijave, stvarno koristio žig u Crnoj Gori u skladu sa članom 17 ovog zakona za robe, odnosno usluge za koje je registrovan i koje navodi kao razlog za prigovor, ili
- 2) pruži dokaze o opravdanim razlozima za njegovo nekorisćenje.

Ako nosilac ranijeg žiga ne dokaže korišćenje žiga iz stava 2 tačka 1 ovog člana ili ne pruži dokaze iz stava 2 tačka 2 ovog člana, nadležni organ će rješenjem odbiti prigovor.

Ako je raniji žig korišćen samo za dio roba, odnosno usluga za koje je registrovan, u postupku razmatranja prigovora, smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba, odnosno usluga."

Član 14

Poslije člana 33 dodaje se novi član koji glasi:

"Osnovanost prigovora Član 33a

Ako nadležni organ u postupku razmatranja prigovora utvrdi da je prigovor neosnovan, prigovor se rješenjem odbija.

Ako nadležni organ u postupku razmatranja prigovora utvrdi da je prigovor osnovan, registracija žiga iz objavljene prijave odbija se rješenjem u cjelini ili djelimično za određene vrste roba ili usluga.

Rješenje iz člana 33 stav 3 ovog zakona i st. 1 i 2 ovog člana nadležni organ dostavlja podnosiocu prijave i podnosiocu prigovora.

Na rješenje iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u propisanom roku, zatražena registracija žiga odbija se u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru.

Nadležni organ može da u postupku po prigovoru odredi usmenu raspravu."

Član 15

U članu 34 stav 1 poslije riječi "postupka" dodaju se riječi: "ako je usljed tog propuštanja došlo do gubitka prava iz prijave žiga ili gubitka prava na žig".

U stavu 3 poslije riječi: "nastavak postupka" brišu se zarez i riječi: "ako još nije došlo do gubitka prava i".

Član 16

U članu 37 stav 1 mijenja se i glasi:

„Na zahtjev nosioca žiga u Registar se upisuju promjene koje se odnose na promjenu imena i adrese nosioca žiga, promjenu spiska roba, odnosno usluga, ispravljanje grešaka u tekstu ili prepisu, ili ispravljanje druge očigledne greške.”

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Odredbe st. 1 do 4 ovog člana primjenjuju se i na upis promjena u prijavi za registraciju žiga.

Ako je prijava objavljena, promjene izvršene upisom u registar prijava objavljuju se u Službenom glasilu.”

Član 17

Član 51 mijenja se i glasi:

"Poništaj žiga

Član 51

Kada je izvršena registracija žiga suprotno odredbama čl. 6 do 8 ovog zakona, nadležni sud može poništiti registrovani žig, u cjelini ili djelimično.

Tužba za poništaj registrovanog žiga može se podnijeti za svo vrijeme trajanja prava na žig, kao i nakon isteka vremena trajanja prava.

U slučajevima registracije žiga suprotno članu 6 ovog zakona, tužbu može da podnese svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti.

U slučajevima registracije žiga suprotno članu 7 ovog zakona, tužbu može da podnese nosilac ranijeg žiga.

U slučajevima registracije žiga suprotno članu 8 ovog zakona, tužbu može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno.

Kada je žig registrovan suprotno odredbama člana 6 ovog zakona, žig će se poništiti ako razlozi za poništaj postoje u trenutku donošenja odluke o poništavanju žiga.“

Član 18

Poslije člana 51 dodaje se novi član koji glasi:

"Poništaj kolektivnog žiga

Član 51a

Nadležni sud može poništiti registrovani kolektivni žig iz razloga utvrđenih članom 51 stav 1 ovog zakona, kao i u slučaju kada su izmjene i dopune opšteg akta o korišćenju kolektivnog žiga suprotne članu 47 ovog zakona.

Tužbu za poništaj kolektivnog žiga iz stava 1 ovog člana može podnijeti svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti."

Član 19

Član 52 mijenja se i glasi:

„Dodatni uslovi

Član 52

Kada je žig registrovan suprotno odredbama člana 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig može biti poništen samo ako je tužba za poništaj podnijeta u roku od deset godina od datuma registracije žiga.

Kada žig je registrovan suprotno odredbama člana 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig neće biti poništen ako nosilac žiga dokaže da je žig nakon registracije i usljed njegovog korišćenja stekao distinktivno obilježje u odnosu na robe ili usluge za koje je registrovan.

Žig ne može biti poništen na osnovu ranijeg žiga koji nije stekao reputaciju u skladu sa ovim zakonom do datuma prava prvenstva kasnijeg žiga.

Žig ne može biti poništen zato što je u sukobu s ranijim žigom ako taj raniji žig ne ispunjava uslove iz člana 17 ovog zakona i ako je raniji žig na datum podnošenja tužbe za poništaj žiga bio registrovan najmanje pet godina.

Ako je raniji žig iz stava 4 ovog člana korišćen samo u odnosu na dio roba ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja tužbe za poništaj žiga smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba ili usluga.

Kada razlozi za poništaj žiga postoje u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništaj žiga obuhvata samo te robe ili usluge."

Član 20

Poslije člana 52 dodaje se novi član koji glasi:

"Dostavljanje presude Član 52a

Sud je dužan da pravosnažnu presudu kojom je poništio žig u cjelini ili djelimično, dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.

Proglašenje žiga ništavim nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu."

Član 21

Član 53 mijenja se i glasi:

„Ukidanje žiga Član 53

Nadležni sud može da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično, ako nosilac žiga, ili lice koje je on ovlastio, u neprekidnom vremenskom periodu od pet godina od datuma registracije, odnosno od datuma kad je žig poslednji

put korišćen, bez opravdanih razloga nije stvarno koristilo u Crnoj Gori žig za robe ili usluge za koje je taj žig registrovan.

Nadležni sud će odbiti tužbeni zahtjev za ukidanje žiga, ako je korišćenje žiga započeto ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog vremenskog perioda od pet godina u kome žig nije korišćen, a prije podnošenja tužbe za ukidanje žiga, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korišćenja žiga došlo nakon što je nosilac žiga saznao da će biti podnijeta tužba za ukidanje njegovog žiga i ako je korišćenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja tužbe za ukidanje.

Nadležni sud može da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično i, ako taj žig nakon datuma registracije zbog:

- 1) činjenja ili nečinjenja nosioca žiga postane u trgovini uobičajeni pojam za robe odnosno usluge za koje je registrovan;
- 2) korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovu saglasnost za robe, odnosno usluge za koje je registrovan, može dovesti javnost u zabludu, naročito u pogledu vrste, kvaliteta i geografskog porijekla te robe odnosno usluga.“

Član 22

Član 54 mijenja se i glasi:

„Tužba i odluka po tužbi Član 54

Tužbu za ukidanje registrovanog žiga može da podnese svako zainteresovano lice.

Kada razlozi za ukidanje registrovanog žiga postoje samo u vezi nekih roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, odlukom o ukidanju registrovanog žiga obuhvataju se samo te robe, odnosno usluge.

Sud je dužan da pravosnažnu presudu kojom je ukinuo žig, u cjelini ili djelimično, dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.

Ukidanje registrovanog žiga nadležni organ upisuje u Registar i objavljuje u Službenom glasilu.“

Član 23

Član 55 mijenja se i glasi:

"Zahtjev za utvrđivanje i zahtjev za prestanak povrede žiga Član 55

Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati utvrđivanje povrede žiga.

Protiv lica iz stava 1 ovog člana, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve ili slične povrede i ubuduće, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.

Protiv lica koje je vršenjem neke radnje prouzrokovalo ozbiljnu opasnost da će žig biti povrijeđen u smislu čl. 10 i 11 ovog zakona, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak vršenja te radnje i zabranu povrede žiga, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.

Zahtjevi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se postaviti i protiv lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se vrši povreda žiga, odnosno od kojih prijeti povreda žiga.

Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina, od dana izvršene povrede žiga.

Ako tužilac dokaže da je lice iz stava 1 ovog člana postupalo namjerno, tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnositi za svo vrijeme trajanja zaštite žiga.

Tužba iz stava 3 ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina, od dana preduzimanja radnje od koje prijeti povreda žiga."

Član 24

Poslije člana 55 dodaju se tri nova člana koja glase:

„Zahtjev za oduzimanje i uništenje predmeta Član 55a

Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom zahtijevati da se proizvodi kojima se vrši povreda žiga povuku iz prometa, oduzmu ili unište.

Mjeru iz stava 1 ovog člana nosilac žiga može da zahtijeva i u odnosu na alate, opremu i druge predmete koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda žiga.

Mjere iz st. 1 i 2 ovog člana sud će odrediti na teret tuženog, osim ako postoje naročiti razlozi da tako ne odluči.

Prilikom određivanja mjera iz st. 1 i 2 ovog člana sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito da one budu srazmjerne prirodi i intenzitetu povrede, kao i interese trećih strana.

Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina, od dana izvršene povrede.

Zahtjev za naknadu štete, uobičajenu naknadu i povraćaj stečenog bez osnova Član 55b

Nosilac žiga može od lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona prouzrokovalo štetu tužbom da zahtijeva naknadu štete prema opštim pravilima o naknadi štete utvrđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Umjesto zahtjeva za naknadu štete iz stava 1 ovoga člana, kada okolnosti slučaja to opravdavaju i ako je tuženi postupao neovlašćeno, nosilac žiga može tužbom da zahtijeva plaćanje naknade u iznosu koji bi, obzirom na okolnosti, mogao zahtijevati na osnovu ugovora o licenci, da je zaključen.

Ako dokaže da je tuženi postupao namjerno ili krajnjom nepažnjom, nosilac žiga može tužbom zahtijevati trostruki iznos naknade iz stava 2 ovog člana.

Protiv lica koje je bez osnova u pravnom poslu ili u zakonu preduzimanjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig i time steklo neku korist, nosilac žiga može, bez obzira na krivicu tuženog, tužbom zahtijevati vraćanje ili nadoknadu vrijednosti ostvarenih koristi prema opštim pravilima o sticanju bez osnova u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Tužbe iz st. 1 i 4 ovog člana mogu se podnijeti u rokovima koji su određeni zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Tužbe iz st. 2 i 3 ovog člana mogu se podnijeti u roku od tri godine, od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, odnosno najkasnije u roku od pet godina, od dana kada je povreda učinjena.

Zahtjev za objavljivanje presude

Član 55c

U slučajevima iz čl. 55, 55a i 55b ovog zakona nosilac žiga može zahtijevati da pravosnažna presuda kojom je djelimično ili u cjelini usvojen tužbeni zahtjev bude objavljena u štampanom ili elektronskom mediju o trošku tuženog.

Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog informisanja presuda biti objavljena, kao i o obimu objavljivanja (u cjelini ili djelimično) presude.

Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odrediće, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi najmanje izreka i prema potrebi dio presude iz kojeg je vidljiva vrsta povrede i lice koje je izvršilo povredu žiga."

Član 25

Član 56 mijenja se i glasi:

"Privremene mjere zbog povrede žiga

Član 56

Na zahtjev nosioca žiga koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga ili da prijete neposredna opasnost od povrede žiga, sud može da odredi privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprječavanje povrede, a naročito da naloži:

- 1) protivniku obezbjeđenja da prestane odnosno odustane od činjenja kojima se vrši povreda žiga, a taj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treća lica da bi izvršila povredu žiga;
- 2) privremeno oduzimanje ili povlačenje iz prometa proizvoda kojima se vrši povreda žiga odnosno alata, opreme i drugih predmeta koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda žiga.

Na zahtjev nosioca žiga koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, i da mu zbog takve povrede prijete nenadoknativa šteta, pored privremenih mjera iz stava 1 ovoga člana, sud može da naloži:

- 1) oduzimanje pokretnih i nepokretnih stvari u svojini protivnika obezbjeđenja koje nijesu u neposrednoj vezi s povredom;
- 2) zabranu raspolaganja sredstvima kod finansijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom protivnika obezbjeđenja.

Radi određivanja i izvršenja privremenih mjera iz stava 2 ovoga člana, sud može da naloži protivniku obezbjeđenja ili drugom licu koje raspolaže bankarskim, finansijskim i

drugim ekonomskim podacima da te podatke dostavi ili da obezbijedi pristup drugim potrebnim podacima i dokumentaciji.

Sud je dužan da čuva tajnost podataka i dokumenata iz stava 3 ovog člana i zabrani svaku njihovu zloupotrebu.“

Član 26

Poslije člana 56 dodaje se novi član koji glasi:

„Određivanje privremenih mjera bez obavještanja

Član 56a

„Privremene mjere iz člana 56 stav 1 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac žiga učini vjerovatnim da u slučaju obavještanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijeti opasnost od nastanka nenadoknadive štete.

Privremene mjere iz člana 56 stav 2 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac žiga učini vjerovatnim da privremena mjera neće biti djelotvorna ili da je s obzirom na naročito teške okolnosti povrede to potrebno.

U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.

Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere, ne može biti duži od 20 radnih, odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu žiga, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe.

Odredbe člana 56 ovog zakona i ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak.“

Član 27

Član 57 mijenja se i glasi:

„Privremene mjere za obezbjeđenje dokaza

Član 57

Na zahtjev nosioca žiga koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga ili da prijete neposredna opasnost od povrede žiga, sud može da odredi privremenu mjeru radi obezbjeđenja dokaza, a naročito da naloži:

- 1) protivniku obezbjeđenja da izradi detaljan opis predmeta za koje nosilac žiga učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga, sa ili bez uzimanja primjeraka tih predmeta;
- 2) oduzimanje predmeta za koje nosilac žiga učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga;
- 3) oduzimanje proizvoda, alata, opreme i drugih predmeta koji su korišćeni za proizvodnju i distribuciju predmeta za koje nosilac žiga učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga, kao i poslovne dokumentacije koja se na to odnosi.

Privremene mjere iz stava 1 ovog člana sud može da odredi u hitnim slučajevima i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac žiga učini vjerovatnim da u slučaju obavještanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.

U slučajevima iz stava 2 ovog člana sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.

Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere ne može biti duži od 20 radnih, odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu žiga, pri čemu je rok za podnošenje tužbe rok koji kasnije ističe.

Odredbe st. 1 do 4 ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak, kao i mjera za obezbjeđenje dokaza u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak.“

Član 28

Član 58 mijenja se i glasi:

„Pribavljanje dokaza u parničnom postupku

Član 58

Kada se jedna stranka u parničnom postupku za zaštitu žiga od povrede u skladu sa odredbama čl. 55 do 59b ovog zakona poziva na određeni dokaz i tvrdi da se on nalazi kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese odnosni dokaz, u određenom roku.

Kada nosilac žiga kao tužilac u tužbi za zaštitu žiga od povrede u skladu sa odredbama čl. 55 do 59b ovog zakona, učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, sud će na njegov zahtjev pozvati tuženog da u određenom roku dostavi bankarske, finansijske ili slične poslovne dokumente, isprave i druge dokaze koji se nalaze kod njega ili su pod njegovom kontrolom.

Kad stranka koja je pozvana da podnese dokaze iz st. 1 i 2 ovog člana negira da se dokazi nalaze kod nje ili pod njenom kontrolom, sud može radi utvrđivanja te činjenice da izvodi dokaze.

U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza shodno se primjenjuju odredbe o uskraćivanju svjedočenja zakona kojim se uređuje parnični postupak.

Sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom slobodnom uvjerenju cijeniti od kakvog je značaja to što stranka kod koje se dokaz nalazi ili pod čijom se kontrolom dokaz nalazi neće da postupi po rješenju suda kojim joj je naloženo da podnese dokaz ili suprotno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje ili pod njenom kontrolom."

Član 29

Član 59 mijenja se i glasi:

„Obaveza pružanja informacija Član 59

Nosilac žiga koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu žiga od povrede može da zahtijeva dostavljanje podataka o porijeklu i distributivnim kanalima proizvoda kojima se vrši povreda žiga.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti protiv:

- 1) tuženog u parničnom postupku iz stava 1 ovog člana;
- 2) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti posjeduje proizvode za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga;
- 3) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga;

- 4) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga;
- 5) lica koje je od lica iz tač. 1 do 4 ovog stava označeno kao lice koje učestvuje u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili pružanju usluga za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga.

Zahtjev iz stava 1 može se podnijeti kao zahtjev u parnici, tužba ili zahtjev za određivanje privremene mjere.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži naročito podatke o:

- 1) imenima odnosno nazivima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prethodnih držalaca robe, kao i prodavaca na veliko i prodavaca na malo kojima je ta roba namijenjena;
- 2) količinama proizvedenih, izrađenih, isporučenih, primljenih ili naručenih proizvoda, kao i cijenama ostvarenim za te proizvode.

Lice prema kojem je postavljen zahtjev iz stava 1 ovog člana može da odbije dostavljanje tih podataka iz razloga iz kojih se prema odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak može uskratiti svjedočenje.

Ako lice prema kojem je postavljen zahtjev iz stava 1 ovog člana odbije dostavljanje podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu čl. 57 i 58 ovog zakona, propisa o načinu korišćenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, propisa kojima se uređuje odgovornost za zloupotrebu prava na dobijanje podataka, kao i primjenu propisa kojima se uređuje obrada i zaštita ličnih podataka."

Član 30

Poslije člana 59 dodaju se četiri nova člana koja glase:

„Alternativne mjere Član 59a

Na zahtjev tuženog u parničnim postupcima iz čl. 55 do 59 ovog zakona i člana 59b ovog zakona koji dokaže da nije postupao namjerno, sud može umjesto mjere koju je zahtijevao nosilac žiga odrediti plaćanje novčane nadoknade nosiocu žiga, ako bi izvršenje te mjere tuženom uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana nadoknada, obzirom na sve okolnosti slučaja, može smatrati razumnom i zadovoljavajućom nadoknadom za povredu žiga.

Lica ovlaštena za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava
Član 59b

Pored nosioca žiga, odnosno lica koje ovlasti u skladu s opštim propisima o zastupanju, zaštitu žiga od povrede u skladu sa odredbama čl. 55 do 59 ovog zakona mogu zahtijevati i sticalac isključive licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.

Hitnost i primjena odredaba drugih zakona
Član 59c

Postupci zbog povrede prava iz čl. 55 do 59 ovog zakona su hitni.

Na postupke zbog povrede prava iz čl. 55 do 59 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični odnosno izvršni postupak.

Troškovi postupaka iz čl. 55 do 59 ovog zakona naknađuju se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak.

Podnošenje tužbe za poništaj i ukidanje žiga
Član 59d

Povodom postupaka pokrenutih u svrhu zaštite žiga u skladu sa odredbama čl. 55 do 59 ovog zakona, tuženi može da podnese tužbe za poništaj i ukidanje žiga iz čl. 51 do 54 ovog zakona.

U slučaju podnošenja tužbi za poništaj i/ili ukidanje žiga, sud će, s obzirom na sve okolnosti slučaja i u skladu s opštim propisima kojima se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak, odrediti hoće li zastati s postupkom zaštite žiga od povrede i pod kojim uslovima, odnosno da li će spojiti postupke radi zajedničkog raspravljanja.“

Član 31

Poslije člana 62 dodaju se dva nova poglavlja i četiri nova člana koji glase:

„Xa. NADZOR

Član 62a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.

Postupak inspekcijskog nadzora

Član 62b

Na pitanja inspekcijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev nosioca žiga (u daljem tekstu: zahtjev) ili lica koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva na osnovu opštih pravila o zastupanju.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe, ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana mora naročito da sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda žiga, kao i dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac žiga, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se zahtjev odnosi.

Obezbjedenje, troškovi postupka i naknada štete

Član 62c

Kada u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je izvršena povreda žiga, nadležni inspektor je dužan da preduzme upravne mjere i radnje koje su uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ako ocijeni da je s obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjedenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu nosioca prava koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva.

Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu nosioca prava.

Ukoliko se u postupku utvrdi da je roba po zahtjevu nosioca prava oduzeta neosnovano, podnositelj zahtjeva dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu nastalu zbog privremenog oduzimanja robe.

Xb. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji protiv žiga Član 62d

Novčanom kaznom od 1.500 Eur-a do 20.000 Eur-a kazniće se za prekršaj pravno lice koje bez dozvole nosioca žiga ili drugog lica koje je takvu dozvolu ovlašćeno da da:

- 1) stavlja zaštićeni znak na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe (član 11 stav 1 tačka 1);
- 2) nudi robu, stavlja je u promet, skladišti u te svrhe ili nudi ili obavlja usluge pod zaštićenim znakom (član 11 stav 1 tačka 2);
- 3) uvozi ili izvozi robu pod zaštićenim znakom (član 11 stav 1 tačka 3);
- 4) koristi zaštićeni znak na poslovnim dokumentima ili u reklamama (član 11 stav 1 tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 Eur-a do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.300 eura do 6.000 Eur-a.

Predmeti koji su pretežno bili namijenjeni ili korišćeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja iz stava 1 ovog člana oduzeće se i uništiti, bez obzira da li su svojina učinioca.“

Član 32

Poslije člana 65 dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena Član 65a

Odredba člana 15 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Prestanak važenja

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 4 stav 1 tačka 5, član 21 i član 26 tač. 2 do 7 Zakona o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine („Službeni list RCG”, broj 45/05).

Stupanje na snagu

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo se sa ciljem harmonizacije pojedinih odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u ovoj oblasti, preciznijeg regulisanja pojedinih faza u postupku registracije žiga, kao i detaljnijeg uređenja postupka sudske zaštite u slučaju povrede prava.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu usaglašen je sa Direktivom 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i Direktivom 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o sprovođenju prava intelektualne svojine.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Prilikom izrade rješenja predloženih u ovom zakonu, predlagač je, pored prava Evropske unije, analizirao i zakonska rješenja u zemljama okruženja i to: Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

U članu 1 vrši se dopuna definicije žiga iz člana 2 stav 2 zakona kako bi ista odgovarala definiciji datoj u članu 2 Direktive 2008/95/EZ. Boje su dodate na listu onoga šta može biti znak od koje se žig može sastojati (stav 3). Stav 4 je unaprijeđen, tako da da žigovi mogu biti individualni ili kolektivni ("ili" umjesto "i").

U članu 2 apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga sadržani u članu 6 stav 1 tačka 14 zakona su izbrisani zato što bi bilo veoma teško za nadležni organ da ispita postojanje takvih razloga (da li je prijava podnijeta u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima). Navedeno ne spada u obavezne razloge za odbijanje registracije žiga po Direktivi 2008/95/EZ. U član 6 stav 2 zakona je kao izuzetak dodata i tačka 5 radi usklađivanja sa članom 3 stav 3 Direktive 2008/95/EZ.

U članu 3 vrše se izmjene člana 7 zakona u dijelu koji se odnosi na formulaciju u pogledu potencijalnih zabuna, kao i izmjene i dopune odredbi o reputaciji i dobro poznatom žigu, u cilju usklađivanja sa odgovarajućim odredbama Direktive 2008/95/EZ.

U članu 4 izvršena je izmjena člana 8 stav 1 zakona u skladu sa odredbom člana 6 septies stav 1 Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine. Formulacija člana 8 stav 4 koji uređuje odbijanje registracije na osnovu prigovora usljed zle vjere podnosioca prijave izvedena je u skladu sa članom 3 stav 2 tačka d Direktive 2008/95/EZ.

U članu 5 mijenja se odredba člana 10 stav 2 tačka 3 zakona radi usklađivanja sa članom 5 stav 2 Direktive 2008/95/EZ u pogledu žigova s reputacijom. Dalje, dodata su tri nova stava kojima se uređuju efekti i vrijeme nastanka isključivih prava nosioca žiga u odnosu prema trećima licima.

U članu 6 dopunjuje se odredba člana 11 stav 1 tačka 2 zakona na način što se nosilac žiga ima pravo da drugim licima pored obavljanja usluga pod zaštićenim znakom zabrani i nuđenje tih usluga, što predstavlja usklađivanje sa članom 5 stav 3 tačka b Direktive 2008/95/EZ. U stavu 2 riječ znaka zamijenjena se riječju žiga, što predstavlja terminološko usklađivanje sa članom 3 tačka 2 Zakona o žigu.

U članu 7 vrši se usklađivanje sa članom 6 stav 1 Direktive 2008/95/EZ na način što je dodato da korišćenje iz člana 14 stav 1 zakona mora biti u skladu sa poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

U članu 8 vrši se usklađivanje člana 15 zakona sa članom 7 Direktive 2008/95/EZ, uz iscrpljenje prava iz žiga i na prostor Evropske unije od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U članu 9 je kroz izmjenu člana 17 stav 1 zakona predviđeno da nekorišćenje žiga ima one posljedice koje su regulisane u postupku po prigovoru ili po zahtjevu za opoziv što predstavlja usklađivanje sa članom 10 stav 1 Direktive 2008/95/EZ.

U članu 10 izvršena je izmjena člana 21 zakona. Novine u odnosu na postojeći član 21 sastoje se u brisanju stava 4 tj. ispisivanje znaka novim tipom slova će se smatrati izmjenom znaka. Propisano je i da će se sadržaj zahtjeva za razdvajanje prijave regulisati podzakonskim aktom. Promjene u prijavi su regulisane u članu 37, umjesto u članu 21 zakona.

U članovima 11 i 12 izvršene su dopune članova 28 i 29 zakona u cilju regulisanja postupka odbijanja registracije u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje se traži registracija (djelimično odbijanje) i regulisanja objavljivanja podataka iz prijave koja je djelimično odbijena.

U članovima 13 i 14 izmijenjen je član 33 zakona u dijelu dokazivanje korišćenja odnosno opravdanog nekorišćenja žiga od strane nosioca ranijeg žiga, uz preciziranje uslova da raniji žig na dan objavljivanja registracije prijave mora biti registrovan najmanje pet godina. Takođe, novina je i odredba koja čini mogućim, ali ne i obavezujućim za nadležni organ da održava usmene rasprave, jer bi u suprotnom po Zakonu o opštem upravnom postupku bio to obavezan s obzirom na to da u postupku učestvuju dvije stranke sa suprotnim interesima.

U članu 15 izvršene su izmjene u člana 34 zakona na način što će se institut nastavka postupka primjenjivati samo u slučajevima propuštanja da se izvrši neka radnja koja je rezultirala gubitkom prava iz prijave žiga ili žiga.

U članu 16 mijenjaju se i dopunjuju pojedine odredbe člana 37 zakona radi jasnijeg i preciznijeg uređenja upisa promjena vezanih za registrovani žig, kao i prijavu žiga, u odgovarajuće registre, kao i objavljivanje tih promjena.

U članovima 17 do 20 izvršene su izmjene članova 51 i 52 zakona. Navedenim izmjenama detaljno su uređeni uslovi, postupak i lica ovlašćena za pokretanje postupka za poništaj žiga pred nadležnim sudom i poništaj kolektivnog žiga.

U članovima 21 i 22 izvršene su izmjene članova 53 i 54 zakona. Navedenim izmjenama detaljno su uređeni uslovi, postupak i lica ovlašćena za pokretanje postupka za ukidanje žiga pred nadležnim sudom. Tužba zbog nekorištenja žiga je izmijenjena i preimenovana u zahtjev za ukidanje žiga. Izmjena je bila neophodna kako bi se u skladu sa odredbama Direktive 2008/95/EZ obezbijedilo da žig može da se ukine ako je postao generički ili ako može dovesti javnost u zabludu.

U članu 23 član 55 zakona mijenja se radi usklađivanja sa članom 11 Direktive 2004/48/EZ i njime se uređuje podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za utvrđivanje i prestanak povrede žiga.

U članu 24 poslije člana 55 zakona dodaju se tri nova člana 55a, 55b i 55c radi usklađivanja sa čl. 10, 13 i 15 Direktive 2004/48/EZ. Navedenim članovima uređuje se oduzimanje i uništenje predmeta, naknada štete, uobičajena naknada, povraćaj stečenog bez osnova i objavljivanje presude.

U članu 25 član 56 zakona mijenja se radi usklađivanja sa članom 9 Direktive 2004/48/EZ. Navedenim članom uređuju se privremene mjere zbog povrede žiga.

U članu 26 poslije člana 56 zakona dodaje se novi član 56a kojim se u skladu sa članom 9 Direktive 2004/48/EZ uređuje određivanje privremenih mjera od strane suda bez prethodnog obavještanja protivnika obezbjeđenja.

U članu 27 član 57 zakona mijenja se radi usklađivanja sa članom 7 Direktive 2004/48/EZ i njime se uređuju privremene mjere za obezbjeđenje dokaza.

U članu 28 član 58 zakona mijenja se radi usklađivanja sa članom 6 Direktive 2004/48/EZ i njime se uređuje pribavljanje dokaza u parničnom postupku.

U članu 29 član 59 zakona mijenja se radi usklađivanja sa članom 8 Direktive 2004/48/EZ i njime se uređuje obaveza pružanja informacija.

U članu 30 poslije člana 59 zakona dodaju se četiri nova člana 59a, 59b, 59c i 59d radi usklađivanja sa čl. 4 i 12 Direktive 2004/48/EZ. Navedenim članovima uređuju se alternativne mjere, zatim lica ovlašćena za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, hitnost postupaka, shodna primjena odredbi drugih zakona, kao i podnošenje tužbi za poništaj i ukidanje žiga u vezi sa građansko-pravnim postupcima pokrenutim u svrhu zaštite žiga.

U članu 31 poslije člana 62 zakona dodaju se dva nova poglavlja i četiri nova člana kojima se uređuju nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

U članu 32 poslije člana 65 zakona dodaje se novi član 65a kojim se uređuje odložena primjena člana 15 stav 2 zakona.

U članu 33 uređen je prestanak važenja pojedinih odredbi Zakona o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine, a koje se odnose na postupak inspeksijskog nadzora i prekršaje zbog povrede žiga.

U članu 34 uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. TEKST ODREDBA ZAKONA O ŽIGU ("SL. LIST CRNE GORE", BR. 72/10 I 44/12) KOJE SE MIJENJAJU

Definicija žiga

Član 2

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.

Žigom se štiti znak koji se može grafički predstaviti.

Znak se može sastojati od riječi, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacija tih znakova, kao i od muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i sl.

Žig može biti individualni i kolektivni.

Žigom, u smislu ovog zakona, ne smatraju se pečat, štambilj i punc (službeni znak za obilježavanje dragocjenih metala, mjera i sl.).

Priroda roba ili usluga na koje se žig odnosi ne mogu biti smetnja za registrovanje žiga.

Apsolutni razlozi za odbijanje registracije

Član 6

Žigom se ne može zaštititi znak:

- 1) koji se ne može grafički predstaviti i od kojeg se žig ne može sastojati u skladu sa članom 2 ovog zakona;
- 2) koji nema nikakvo distinktivno obilježje;
- 3) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koje u trgovinskom prometu označavaju vrstu, kvalitet, kvantitet, namjeravanu upotrebu, vrijednost ili vrijeme proizvodnje roba ili pružanja usluga ili druge karakteristike roba, odnosno usluga;
- 4) koji se sastoji isključivo od oznake koja u trgovinskom prometu označava geografsko porijeklo robe ili pružanja usluga;

5) koji se sastoji isključivo od oznaka koje su postale uobičajene u govornom jeziku ili su usvojene u poslovnoj praksi u dobroj vjeri;

6) koji se sastoji isključivo od oblika koji je rezultat prirode samih roba ili oblika roba koji je neophodan za postizanje nekog tehničkog rezultata ili od oblika koji daje proizvodima suštinsku vrijednost;

7) koji je protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim normama;

8) koji je takve prirode da dovodi javnost u zabunu, naročito u pogledu prirode, kvaliteta ili geografskog porijekla roba ili usluga;

9) koji ne može biti registrovan u skladu sa članom 6ter Pariske konvencije;

10) koji predstavlja nacionalni ili religijski simbol;

11) koji sadrži zvanične znakove ili punceve za kontrolu ili garanciju kvaliteta;

12) koji obuhvata ili se sastoji iz geografske oznake za označavanje vina i jakih alkoholnih pića, ako se taj znak odnosi na vina i alkoholna jaka pića koja nijesu tog geografskog porijekla;

13) koji sadrži ili se sastoji od geografskih oznaka koje važe u Crnoj Gori, ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju geografske oznake, u obimu koji je utvrđen propisima za registraciju geografske oznake i koji se odnose na istu vrstu roba ili usluga;

14) ako je podnešena prijava u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima.

Registracija žiga ne može se odbiti i žig se ne može proglasiti ništavim u skladu sa stavom 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana, ako je prije datuma podnošenja prijave za registraciju taj žig na osnovu korišćenja u prometu stekao distinktivno obilježje.

Relativni razlozi za odbijanje registracije žiga na osnovu ranijih žigova

Član 7

Na osnovu prigovora neće se registrovati žig:

1) ako je istovjetan ranije registrovanom žigu za istu vrstu roba, odnosno usluga za koje je novi žig prijavljen;

2) ako zbog istovjetnosti ili sličnosti sa robama, odnosno uslugama koje žig obuhvata postoji mogućnost dovođenja javnosti u zabunu, zbog asocijacije na raniji žig.

Ranijim žigom iz stava 1 ovog člana smatra se:

1) žig registrovan u Crnoj Gori koji uživa ranije pravo prvenstva iz čl. 22, 23 i 24 ovog zakona;

2) žig registrovan na osnovu potvrđenih međunarodnih ugovora koji važe u Crnoj Gori;

3) žig koji je na dan prijave za registraciju ili na dan prvenstva, ako je pravo prvenstva zatraženo, opštepoznat, odnosno dobro poznat u Crnoj Gori, u skladu sa članom 6bis Pariske konvencije.

Kao raniji žig smatra se i žig za koji je podnijeta prijava za registraciju iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana, ukoliko prijavljeni žig bude registrovan.

Prilikom utvrđivanja da li je znak iz stava 2 tačka 3 ovog člana opštepoznati znak, uzima se u obzir upoznatost relevantnog dijela javnosti sa znakom, uključujući i poznavanje do koga je došlo putem promocije znaka.

Relevantnim dijelom javnosti smatraju se stvarni i potencijalni korisnici roba, odnosno usluga koje se obilježavaju tim znakom, kao i lica koja vrše distribuciju i promet robe, odnosno usluga.

Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni novi žig koji je istovjetan sa ranijim žigom ili sličan ranijem žigu koji ima reputaciju u Crnoj Gori, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične onima za koje je registrovan raniji žig, ako bi korišćenje takvog žiga štetilo reputaciji ranijeg žiga.

Ostali relativni razlozi za odbijanje registracije žiga

Član 8

Na osnovu prigovora nosioca žiga u državi članici Pariske unije za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: Pariska unija) ili državi članici Svjetske trgovinske organizacije, žig se ne može registrovati na ime njegovog trgovačkog zastupnika ili predstavnika.

Na osnovu prigovora prijavljeni žig neće se registrovati ako sadrži lično ime, portret i ako se njime povređuju autorsko pravo ili druga prava industrijske svojine.

Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa znakom koji se u dobroj vjeri koristio u prometu prije datuma podnošenja prijave za registraciju žiga, odnosno datuma prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona.

Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig kojeg je moguće pomiješati sa žigom koji se koristio u drugoj državi u momentu podnošenja prijave, pod uslovom da je prijava podnijeta u zloj namjeri.

Isključiva prava

Član 10

Nosilac žiga ima isključivo pravo da znak zaštićen žigom koristi za obilježavanje roba, odnosno usluga na koje se taj znak odnosi.

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste:

1) znak koji je istovjetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom u odnosu na robe, odnosno usluge koje su istovjetne robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan;

2) znak koji je istovjetan njegovom ranije zaštićenom znaku za sličnu vrstu roba, odnosno usluga ili sličan njegovom ranije zaštićenom znaku za istovjetnu ili sličnu vrstu roba, odnosno usluga, ako postoji vjerovatnoća da zbog istovjetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom dijelu javnosti, koja obuhvata i vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka sa njegovim ranije zaštićenim znakom;

3) svaki znak koji je istovjetan sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe, odnosno usluge koje nijesu slične onima za koje je žig registrovan, kad taj žig ima određenu reputaciju u Crnoj Gori i predstavlja neopravdano korišćenje i sticanje neopravdane koristi ili nanošenje štete distinktivnom karakteru ili ugledu žiga.

Zabrana upotrebe žiga

Član 11

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani:

- 1) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe;
- 2) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet, njeno skladištenje u te svrhe ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom;
- 3) uvoz ili izvoz robe pod zaštićenim znakom ;
- 4) korišćenje zaštićenog znaka na poslovnim dokumentima ili u reklamama.

Prava iz stava 1 ovog člana i člana 10 ovog zakona ima i nosilac znaka koji je dobro poznat u Crnoj Gori, u skladu sa članom 6bis Pariske konvencije.

Ograničenje dejstva žiga

Član 14

Nosilac žiga ne može da zabrani drugom licu da u skladu sa dobrim poslovnim običajima u prometu koristi:

- 1) svoje ime ili adresu;
- 2) naznačenje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla, vremena proizvodnje ili drugog svojstva roba, odnosno usluga;
- 3) žigom zaštićeni znak, kad je njegovo korišćenje neophodno radi naznačenja namjene roba, odnosno usluga, posebno u slučaju rezervnih djelova ili pribora.

Nosilac žiga ne može da zabrani drugom licu da u prometu koristi neko ranije pravo koje se koristi samo na određenom lokalitetu u Crnoj Gori, ako je to pravo priznato prema propisima Crne Gore i u granicama područja na kojem je priznato.

Iscrpljenje prava iz žiga

Član 15

Žig ne daje nosiocu pravo da zabrani korišćenje žiga u odnosu na robu koja je označena njegovim žigom i koja je uz njegovu saglasnost stavljena u promet u Crnoj Gori.

Odredba stava 1 ovog člana neće se primijeniti u slučaju postojanja opravdanog razloga nosioca žiga da se suprostavi daljem stavljanju u promet žigom označene robe, posebno ako je došlo do kvara ili druge bitne promjene stanja robe posle njenog prvog stavljanja u promet.

Iscrpljenje prava iz žiga može se proširiti van Crne Gore, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Korišćenje žiga nakon registracije

Član 17

Ako u periodu od pet godina od dana registracije žiga nosilac prava ne počne da koristi žig za robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, žig prestaje da važi, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje.

Korišćenje žiga iz stava 1 ovog člana predstavlja i korišćenje u obliku koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju dinstinktivno obilježje žiga u obliku u kome je registrovan, kao i stavljanje žiga na robe ili njihovu ambalažu, odnosno usluge samo u svrhe izvoza.

Korišćenje žiga uz pristanak nosioca prava ili lica koje je ovlašćeno da koristi kolektivni žig smatra se korišćenjem od strane nosioca prava.

Razdvajanje i izmjena prijave

Član 21

Prijava u kojoj je navedeno više vrsta roba, odnosno usluga (u daljem tekstu: prvobitna prijava) može se po zahtjevu podnosioca prijave do upisa žiga u Registar, razdvojiti na dvije ili više prijave, razdvajanjem spiska roba, odnosno usluga.

Razdvojene prijave zadržavaju datum podnošenja i datum prvenstva prvobitne prijave, ako je pravo prvenstva zatraženo.

U prijavi se ne može naknadno izmijeniti izgled znaka niti proširiti spisak roba, odnosno usluga.

Izmjenom znaka ne smatra se ispisivanje znaka posebnim tipom slova.

Na zahtjev podnosioca prijave ili po službenoj dužnosti, mogu se vršiti izmjene u prijavi koje se odnose na ispravku imena, adrese podnosioca prijave, ispravke grešaka u tekstu ili prepisu, pod uslovom da izmjene ne utiču na proširenje spiska roba, odnosno usluga.

Ako je prijava već objavljena, izmjene u prijavi objavljuju se naknadno u Službenom glasilu.

Ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave

Član 28

Nadležni organ urednu prijavu ispituje u pogledu postojanja razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona.

Ako nadležni organ utvrdi postojanje razloga za odbijanje registracije iz člana 6 ovog zakona, o tome obavještava podnosioca prijave u pisanoj formi.

Podnosilac prijave ima pravo da, u roku od 60 dana od dana prijema pisanog obavještenja o razlozima odbijanja zatražene registracije iz stava 2 ovog člana, podnese dokaze o činjenicama koje bi mogle uticati na konačnu odluku nadležnog organa.

Na zahtjev podnosioca prijave rok iz stava 3 ovog člana može se produžiti najviše za 60 dana.

Objava prijave Član 29

Uredna prijava za koju nije utvrđen razlog za odbijanje registracije iz člana 28 ovog zakona objavljuje se u Službenom glasilu.

Sadržinu podataka iz prijave koji se objavljuju u Službenom glasilu iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Razmatranje prigovora Član 33

Ako se podnosilac prijave izjasni o prigovoru u roku iz člana 32 ovog zakona, nadležni organ cijeni opravdanost razloga navedenih u prigovoru i izjašnjenju podnosioca prijave.

Nosilac ranijeg žiga koji je podnio prigovor na registraciju žiga dužan je da, na zahtjev podnosioca prijave, dokaže da je u periodu od pet godina, koji prethodi datumu objavljivanja prijave, koristio žig u Crnoj Gori iz člana 17 ovog zakona za robe, odnosno usluge za koje je registrovan i koje navodi kao razlog za prigovor.

Nosilac ranijeg žiga koji je bio registrovan najmanje pet godina prije dana objavljivanja prijave, u slučajevima opravdanih razloga za nekorišćenje žiga, dužan je da pruži dokaze o opravdanim razlozima za njegovo nekorišćenje, pod uslovom da je raniji žig na dan objavljivanja prijave bio registrovan.

Ako nosilac ranijeg žiga ne dokaže korišćenje žiga iz stava 2 ovoga člana ili ne opravda razloge nekorišćenja žiga iz stava 3 ovog člana, nadležni organ rješenjem odbija prigovor.

Ako je raniji žig korišćen samo za dio roba, odnosno usluga za koje je registrovan, u postupku razmatranja prigovora, smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba, odnosno usluga.

Ako nadležni organ u postupku razmatranja prigovora utvrdi da je prigovor neosnovan, prigovor se rješenjem odbija.

Ako nadležni organ u postupku razmatranja prigovora utvrdi da je prigovor osnovan, registracija žiga iz objavljene prijave odbija se rješenjem u cjelini ili djelimično za određene vrste roba ili usluga.

Rješenje iz st. 4, 6 i 7 ovog člana nadležni organ dostavlja podnosiocu prijave i podnosiocu prigovora.

Na rješenje iz stava 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u propisanom roku, zatražena registracija žiga odbija se u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru.

Nastavak postupka

Član 34

Podnosilac prijave ili drugo lice koje je propustilo da u roku izvrši neku radnju u postupku pred nadležnim organom može podnijeti zahtjev za nastavak postupka.

Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od 60 dana od isteka roka u kojem je propuštena radnja morala biti izvršena.

Nadležni organ će dozvoliti nastavak postupka, ako još nije došlo do gubitka prava i pod uslovom da podnosilac zahtjeva za nastavak postupka plati administrativnu taksu i izvrši propuštenu radnju u roku iz stava 2 ovog člana.

Nastavak postupka ne može se zahtijevati zbog propuštanja rokova za podnošenje zahtjeva iz stava 2 ovog člana, zahtjeva za priznanje prava prvenstva iz čl. 23 i 24 ovog zakona, za podnošenje prigovora iz člana 31 ovog zakona, zahtjeva za povraćaj u pređašnje stanje iz člana 38 ovog zakona i zahtjeva za obnovu žiga iz člana 42 ovog zakona.

Ako nadležni organ prihvati zahtjev za nastavak postupka iz stava 1 ovog člana, smatraće se da posljedice propuštanja roka nijesu nastupile i poništiće odluke koje je donio u vezi sa propuštanjem.

Upis promjena u Registar

Član 37

Na zahtjev nosioca žiga u Registar se upisuju promjene do kojih je došlo nakon registracije žiga, koje se odnose na promjenu imena i adrese nosioca prava, promjenu spiska roba, odnosno usluga i prenos prava.

Promjenama iz stava 1 ovog člana ne može se mijenjati izgled registrovanog žiga ni dopunjavati spisak roba, odnosno usluga.

Promjene upisane u Registar objavljuju se u Službenom glasilu.

Sadržaj zahtjeva za upis promjena u Registar iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev utvrđuje Ministarstvo.

Tužba za utvrđivanje žiga ništavim

Član 51

Svako pravno ili fizičko lice može nadležnom sudu podnijeti tužbu za utvrđivanje registracije žiga ništavim u cjelini ili djelimično.

Tužba iz stava 1 ovog člana može se podnijeti u slučaju kada je izvršena registracija žiga suprotno odredbama člana 6 ovog zakona.

Sud je dužan da pravosnažnu presudu kojom je žig utvrdio ništavim, u cjelini ili djelimično, dostavi nadležnom organu.

Tužba za brisanje žiga

Član 52

Svako pravno ili fizičko lice može tužbom pred nadležnim sudom zahtijevati brisanje žiga iz Registra i zabranu korišćenja znaka u sljedećim slučajevima:

- 1) ako je nosilac žiga prijavio žig u zloj namjeri;
- 2) ako je žig registrovan suprotno odredbama čl. 7 i 8 ovog zakona;
- 3) ako je zbog radnji ili dopuštanja nosioca žiga taj žig postao uobičajeni pojam u trgovini roba, odnosno usluga za koji je registrovan ;
- 4) ako nosilac žiga ili drugo lice uz njegovu saglasnost koristi žig za robe, odnosno usluge, na način da javnost dovodi u zabludu, naročito u pogledu vrste, kvaliteta i geografskog porijekla robe, odnosno usluga.

Svako pravno ili fizičko lice može, pored razloga iz stava 1 ovog člana, podnijeti tužbu za brisanje kolektivnog žiga iz Registra i zabranu korišćenja znaka i u sljedećim slučajevima:

- 1) ako je nosilac kolektivnog žiga prestao da postoji;
- 2) ako je promijenjen opšti akt o korišćenju kolektivnog žiga i ako su izmjene suprotne članu 48 ovog zakona;
- 3) ako je izgled kolektivnog žiga promijenjen tako da postoje razlozi za njegovo poništenje u skladu sa članom 6 ovog zakona.

Tužba za brisanje žiga iz Registra ne može se podnijeti po isteku roka od pet godina od datuma upisa registracije, osim ako je žig bio prijavljen u lošoj namjeri.

Nadležni organ će žig brisati iz Registra nakon prijema pravosnažne odluke o brisanju žiga.

Tužba za osporavanje prava na žig

Član 53

Pravno ili fizičko lice koje u prometu koristi znak za obilježavanje robe, odnosno usluga, a za koji je drugo lice podnijelo prijavu ili ga registrovalo kao žig na svoje ime za obilježavanje iste ili slične robe, odnosno usluga, može tužbom tražiti da ga sud oglasi za nosioca žiga, ako dokaže da je taj znak bio poznat u prometu za obilježavanje njegove robe, odnosno usluga prije nego što je tuženi registrovao žig.

Ako tuženi dokaže da je prije registracije žiga iz stava 1 ovog člana u prometu koristio znak koji je predmet žiga, u istom ili dužem periodu od perioda u kojem je svoj znak koristio tužilac, sud će odbiti tužbeni zahtjev iz stava 1 ovog člana.

Tužba iz stava 1 ovog člana ne može se podnijeti po isteku roka od pet godina od datuma registracije žiga.

Nadležni organ upisaće tužioca u Registar, na njegov zahtjev, kao nosioca žiga nakon prijema pravosnažne sudske odluke.

Tužba zbog nekorišćenja žiga

Član 54

Zainteresovano lice može podnijeti tužbu nadležnom sudu za prestanak važenja žiga u cjelini ili samo za neke robe, odnosno usluge, ako nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio, bez opravdanog razloga, nije stvarno koristilo na domaćem tržištu žig za obilježavanje robe, odnosno usluga na koje se taj žig odnosi, u neprekidnom vremenskom periodu od pet godina računajući od datuma registracije, odnosno od datuma kad je žig poslednji put korišćen.

U postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio dokazuje korišćenje žiga, odnosno opravdane razloge za nekorišćenje žiga.

Nadležni sud će odbiti tužbeni zahtjev za prestanak žiga zbog nekorišćenja, ako je korišćenje žiga započelo ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog vremenskog perioda od pet godina u kome žig nije korišćen, a prije podnošenje tužbe za prestanak žiga zbog nekorišćenja, osim ako je zbog započinjanja ili nastavljanja korišćenja žiga došlo nakon što je nosilac prava saznao da će biti podnijeta tužba za prestanak njegovog žiga i ako je korišćenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja tužbe za prestanak žiga.

Tužba u slučaju povrede žiga

Član 55

Povredom žiga smatra se svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog znaka od strane bilo kog učesnika u prometu, u smislu čl. 10 i 11 ovog zakona.

Nosilac žiga može tužbom da zahtijeva kod nadležnog suda utvrđenje povrede žiga.

U tužbi iz stava 2 ovog člana tužilac ima pravo da zahtijeva:

- 1) prestanak povrede žiga;
- 2) uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda žiga;
- 3) uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda žiga;
- 4) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;
- 5) objavljivanje presude o trošku tuženog;
- 6) davanje podataka o drugim licima koja su učestvovala u povredi žiga.

Lice koje povrijedi žig odgovara za štetu po propisima o naknadi štete.

Prilikom odlučivanja o tužbenim zahtjevima iz stava 3 tač. 2 i 3 ovog člana nadležni sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito srazmjernost između težine povrede i prouzrokovane štete.

Postupak po tužbi iz stava 2 ovog člana je hitan.

Tužba zbog povrede žiga može se podnijeti u roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put učinjena.

Privremene mjere

Član 56

Na zahtjev lica koje učini vjerovatnim da je njegov žig ili pravo iz prijave žiga povrijeđeno ili da će biti povrijeđeno, sud može da odredi privremenu mjeru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno mjeru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda.

Privremene mjere iz stava 1 ovog člana i obezbjeđenje dokaza iz člana 57 ovog zakona mogu se tražiti i prije podnošenja tužbe zbog povrede žiga, odnosno povrede prava iz prijave, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 15 dana od dana izvršenja zahtjeva za određivanje privremene mjere, odnosno zahtjeva za obezbjeđenje dokaza.

Žalba protiv rješenja kojim je sud odredio privremenu mjeru iz stava 1 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Obezbjeđenje dokaza

Član 57

Na zahtjev lica koje učini vjerovatnim da je njegov žig ili pravo iz prijave žiga povrijeđeno, kao i da postoji opravdana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti, sud može pristupiti obezbjeđenju dokaza bez prethodnog obavještanja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju.

Obezbjeđenjem dokaza, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se pregled prostorija, vozila, knjiga, dokumenata, kao i zaplijena predmeta, ispitivanje svjedoka i vještaka.

Licu od koga se dokazi prikupljaju sudsko rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja dokaza biće uručeno u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu čim to postane moguće.

Obezbjeđenje u slučaju neosnovanosti zahtjeva

Član 58

Na zahtjev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede žiga ili postupak za izricanje privremene mjere, sud može da odredi odgovarajući novčani iznos kao sredstvo obezbjeđenja u slučaju neosnovanosti zahtjeva, na teret podnosioca zahtjeva.

Obaveza pružanja informacije



Član 59

U slučaju da ne postoje razlozi za uskraćivanje svjedočenja prema odredbama zakona kojim je uređen parnični postupak, sud može narediti tuženom, odnosno svjedoku da pruži informacije o drugim licima koja su učestvovala u povredi žiga i u tokovima distribucije.

Lice iz stava 1 ovog člana koje ne izvrši obavezu pružanja informacije odgovara za štetu koja iz toga proizađe.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/13/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Direktor direktorata – Zoran Perišić br.tel. 020 247-132 zoran.perisic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik I -Miodrag Novaković br.tel. 020 246-481 miodrag.novakovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Stepem ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)		
- NPI/NPA za period	/	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU; Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32004L0048		
Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 29.aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojine / Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April		

2004 on the enforcement of intellectual property rights, OJ L 157, 30.04.2004	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
32008L0095	
Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22.oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima / Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks OJ L 299, 8.11.2008	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Pariška konvencija za zaštitu industrijske svojine	Paris Convention for the Protection of Industrial Property
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktive 32004L0048 i 32008L0095 prevedene su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu učestvovala je profesor dr Ana Rački Marinković, angažovana po projektu IPA EU 2009.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/13/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Direktor direktorata – Zoran Perišić br.tel. 020 247-132 zoran.perisic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik I -Miodrag Novaković br.tel. 020 246-481 miodrag.novakovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)		
- NPI/NPA za period	/	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32004L0048		
Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 29.aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojine / Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April		

2004 on the enforcement of intellectual property rights, OJ L 157, 30.04.2004	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
32008L0095	
Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22.oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima / Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks OJ L 299, 8.11.2008	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Pariška konvencija za zaštitu industrijske svojine	Paris Convention for the Protection of Industrial Property
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktive 32004L0048 i 32008L0095 prevedene su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu učestvovala je profesor dr Ana Rački Marinković, angažovana po projektu IPA EU 2009.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME/TU/PZ/12/21		ME/IU/PZ/12/21		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 29.aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojine - 32004L0048				
Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22.oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima 32008L0095				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta				
<p style="text-align: center;">Član 1 Predmet</p> <p>Ova direktiva odnosi se na mjere, postupke i protivsredstva koji su potrebni da bi se osiguralo sprovođenje zaštite prava intelektualne svojine. U smislu ove direktive, pojam „prava intelektualne svojine“ uključuje prava industrijske svojine.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 1 Zakona o žigu, kao i članom 1 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna	
<p style="text-align: center;">Član 2 Područje primjene</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>1. Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili mogu biti predviđena zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom, ukoliko su ta sredstva povoljnija za nosioce prava, mjere, postupci i protivsredstva utvrđeni ovom direktivom primjenjuju se, u skladu sa članom 3., na sve povrede prava intelektualne svojine kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom države članice u pitanju.</p> <p>2. Ova direktiva ne dovodi u pitanje posebne odredbe o sprovođenju zaštite prava i o izuzecima sadržanim u zakonodavstvu Zajednice koji se tiču autorskog prava i prava koja se odnose na autorska prava, a posebno na ona utvrđena Direktivom 91/250/EEZ i posebno njenim članom 7. ili Direktivom 2001/29/EZ i posebno njenim članovima 2. do 6. i članom 8.</p> <p>3. Ova direktiva ne utiče na:</p> <p>(a) odredbe Zajednice koje uređuju materijalnopravni zakon o intelektualnoj svojini, Direktivu 95/46/EZ, Direktivu 1999/93/EZ ili Direktivu 2000/31/EZ uopšteno, i posebno na članove 12. do 15. Direktive 2000/31/EZ;</p> <p>(b) međunarodne obaveze država članica, a posebno Sporazum o TRIPS-u, uključujući one koji se odnose na kaznene postupke i kazne;</p> <p>(c) sve nacionalne odredbe u državama članicama koje se odnose na kaznene postupke ili kazne u odnosu na povredu prava intelektualne svojine.</p>				
---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 3 Opšta obaveza</p> <p>1. Države članice utvrđuju mjere, postupke i protivrjeđenja potrebna da bi se osiguralo sprovođenje zaštite prava intelektualne svojine obuhvaćena ovom direktivom. Te mjere, postupci i protivrjeđenja su poštenu i pravičnu, niju su bespotrebno zamršeni ili skupi niti ne nameću nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.</p> <p>2. Te mjere, postupci i protivrjeđenja takođe su efikasna, srazmjerna i odvraćajuća s namjerom zastrašivanja potencijalnih počinitelja povrede, a primjenjuju se na način da se izbjegne stvaranje prepreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zloupotrebe.</p>	<p style="text-align: center;">„Xa. NADZOR</p> <p style="text-align: center;">Član 62a</p> <p>Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.</p> <p>Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.</p> <p style="text-align: center;">Postupak inspekcijskog nadzora Član 62b</p> <p>Na pitanja inspekcijskog nadzora koja ovim zakonom niju posebno uređena primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.</p> <p>Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev nosioca žiga (u daljem tekstu: zahtjev) ili lica koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva na osnovu opštih pravila o zastupanju.</p> <p>Zahtjev iz stava 2 ovog člana može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe, ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.</p> <p>Zahtjev iz stava 2 ovog člana mora naročito da sadrži podatke na osnovu kojih se može</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 1 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, kao i u članovima 1,2, 4-13, član 22 i 23 , 26 tačka 8 Zakona o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine</p>	
---	--	--	--	--

identifikovati roba kojom se vrši povreda žiga, kao i dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac žiga, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se zahtjev odnosi.

Obezbjedenje, troškovi postupka i naknada štete
Član 62c

Kada u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je izvršena povreda žiga, nadležni inspektor je dužan da preduzme upravne mjere i radnje koje su uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ako ocijeni da je s obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu nosioca prava koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva.

Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu nosioca prava.

	<p>Ukoliko se u postupku utvrdi da je roba po zahtjevu nosioca prava oduzeta neosnovano, podnosilac zahtjeva dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu nastalu zbog privremenog oduzimanja robe.</p>			
<p>Član 4.</p> <p>Osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za primjenu mjera, postupaka i protiv sredstava</p> <p>Kao osobe koje su ovlaštene zatražiti primjenu mjera, postupaka i protivredstava navedenih u ovom Poglavlju države članice priznaju:</p> <p>(a) nosioce prava intelektualne svojine, u skladu s odredbama odgovarajućeg zakona,</p> <p>(b) sve druge osobe koje su ovlaštene koristiti ta prava, a posebno sticaoce licence, u onoj mjeri u kojoj to dopušta i koliko je to u skladu s odredbama odgovarajućeg zakona.</p> <p>(c) tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva kojima se redovno priznaje pravo zastupanja nosioca prava intelektualnog vlasništva, u onoj mjeri u kojoj to dopušta i u skladu s odredbama primjenjivog prava,</p> <p>(d) profesionalne organizacije za zaštitu prava kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava intelektualnog vlasništva, u onoj mjeri u kojoj to dopušta i u skladu s</p>	<p>Član 30</p> <p>Poslije člana 59 dodaju se četiri nova člana koja glase:</p> <p>Lica ovlaštena za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava</p> <p>Član 59b</p> <p>Pored nosioca žiga, odnosno lica koje ovlasti u skladu s opštim propisima o zastupanju, zaštitu žiga od povrede u skladu sa odredbama čl. 55 do 59 ovog zakona mogu zahtijevati i sticalac isključive licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja žiga, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 50b Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p> <p>Tačka c direktive regulisana je članom 73 stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima.</p>	

odredbama odgovarajućeg zakona.				
<p style="text-align: center;">Član 5 Pretpostavka o autorstvu ili vlasništvu</p> <p>U svrhu primjene mjera, postupaka i protivsredstava predviđenih ovom Direktivom,</p> <p>(a) da bi se autor književnog ili umjetničkog djela u nedostatku oprečnih dokaza takvim smatrao i da bi shodno tome bio ovlašten pokrenuti postupak zbog povrede, dovoljno je da se njegovo ime navede na djelu na uobičajeni način;</p> <p>(b) odredba pod (a) primjenjuje se mutatis mutandis na nosioce prava koja se odnose na autorsko pravo s obzirom na njihove zaštićene radove.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Navedena odredba direktive nije predmet regulisanja ovog propisa već je regulisana članom 10 i 182 Zakona o autorskom i srodnim pravima.	
<p style="text-align: center;">Član 6 Dokazi</p> <p>1. Države članice osiguravaju da na zahtjev strane koje je predočila razumno dostupne dokaze dovoljne da podupru njene tvrdnje i koja je, potkrijepljujući te tvrdnje, navela dokaze koje nadzire suprostavljena strana, nadležne sudske vlasti mogu narediti da suprostavljena strana predoči takve dokaze, pod uslovom da se zaštite povjerljivi podaci. U smislu ovog stava, države članice mogu odrediti da nadležne sudske vlasti kao osnovani dokaz mogu razmatrati razuman uzorak znatnog broja primjeraka djela ili bilo</p>	<p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>Član 58 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Pribavljanje dokaza u parničnom postupku Član 58</p> <p>Kada se jedna stranka u parničnom postupku za zaštitu žiga od povrede u skladu sa odredbama čl. 55 do 59b ovog zakona poziva na određeni dokaz i tvrdi da se on nalazi kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese odnosni dokaz, u određenom roku.</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 49 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna	

<p>kojeg drugog zaštićenog predmeta.</p> <p>2. Pod istim uslovima, u slučaju povrede počinjene u komercijalne svrhe, države članice preduzimaju one mjere koje su potrebne da se nadležnim sudskim vlastima omogući da nalože, po potrebi i na zahtjev neke strane, saopštavanje bankarskih, finansijskih ili poslovnih dokumenata koje nadzire suprostavljena strana, pod uslovom da se zaštite povjerljivi podaci.</p>	<p>Kada nosilac žiga kao tužilac u tužbi za zaštitu žiga od povrede u skladu sa odredbama čl. 55 do 59b ovog zakona, učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, sud će na njegov zahtjev pozvati tuženog da u određenom roku dostavi bankarske, finansijske ili slične poslovne dokumente, isprave i druge dokaze koji se nalaze kod njega ili su pod njegovom kontrolom.</p> <p>Kad stranka koja je pozvana da podnese dokaze iz st. 1 i 2 ovog člana negira da se dokazi nalaze kod nje ili pod njenom kontrolom, sud može radi utvrđivanja te činjenice da izvodi dokaze.</p> <p>U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza shodno se primjenjuju odredbe o uskraćivanju svjedočenja zakona kojim se uređuje parnični postupak.</p> <p>Sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom slobodnom uvjerenju cijeniti od kakvog je značaja to što stranka kod koje se dokaz nalazi ili pod čijom se kontrolom dokaz nalazi neće da postupi po rješenju suda kojim joj je naloženo da podnese dokaz ili suprotno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje ili pod njenom kontrolom."</p>			
<p>Član 7</p> <p>Mjere za očuvanje dokaza</p> <p>1. Države članice osiguravaju da čak i prije početka postupka o utemeljenosti slučaja, na</p>	<p>Član 27</p> <p>Član 57 mijenja se i glasi:</p> <p>„Privremene mjere za obezbjeđenje dokaza</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u</p>	

<p>zahtjev strane koja je predočila razumno dostupne dokaze kako bi poduprla svoje tvrdnje da je njeno pravo intelektualne svojine povrijeđeno ili će biti povrijeđeno, nadležne sudske vlasti mogu narediti brze i učinkovite privremene mjere radi očuvanja odgovarajućih dokaza u vezi s navodnom povredom, pod uslovom da se zaštite povjerljivi podaci. Takve mjere mogu uključivati detaljni opis, sa ili bez uzimanja uzoraka, ili fizičku zaplijenu robe kojom se vrši povreda i u odgovarajućim slučajevima, materijala i naprava korišćenih u proizvodnji i/ili distribuciji te robe i dokumenata koji se na nju odnose. Te se mjere preduzimaju, ako je potrebno i bez prethodnog saslušanja druge strane, posebno u slučajevima kada bi svako odlaganje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nosioca prava ili kada postoji vidljiva opasnost od uništenja dokaza. Ako se mjere za očuvanje dokaza usvoje bez prethodnog saslušanja druge strane, pogođene strane se obavještavaju najkasnije i bez odlaganja nakon izvršenja mjera. Ispitivanje koje uključuje i pravo na saslušanje održava se na zahtjev pogođenih strana i u razumnom roku nakon obavještavanja o mjerama kako bi se odlučilo hoće li mjere biti izmijenjene, opozvane ili potvrđene.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da mjere za očuvanje dokaza mogu podlijegati polaganju kaucije ili jednakog jamstva od strane podnosioca zahtjeva kako bi se osigurala naknada za bilo koju štetu nanесenu tuženiku</p>	<p style="text-align: center;">Član 57</p> <p>Na zahtjev nosioca žiga koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga ili da prijete neposredna opasnost od povrede žiga, sud može da odredi privremenu mjeru radi obezbjeđenja dokaza, a naročito da naloži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) protivniku obezbjeđenja da izradi detaljan opis predmeta za koje nosilac žiga učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga, sa ili bez uzimanja primjeraka tih predmeta; 2) oduzimanje predmeta za koje nosilac žiga učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga; 3) oduzimanje proizvoda, alata, opreme i drugih predmeta koji su korišćeni za proizvodnju i distribuciju predmeta za koje nosilac žiga učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga, kao i poslovne dokumentacije koja se na to odnosi. <p>Privremene mjere iz stava 1 ovog člana sud može da odredi i bez obavještavanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac žiga učini vjerovatnim da u slučaju obavještavanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.</p> <p>U slučajevima iz stava 2 ovog člana sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.</p>		<p>čl. 48 i 50c stav 2 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p> <p>Stavovi 2 i 3 navedene odredbe direktive regulisani su i članovima 282 i 284 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju</p>	
--	---	--	--	--

<p>kako je utvrđeno stavom 4.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se mjere za očuvanje dokaza na zahtjev tuženika mogu opozvati ili na drugi način prestati vrijediti, ne dovodeći u pitanje odštetu koja se može tražiti, ako podnositelj tužbe u razumnom roku pred nadležnim tijelom ne pokrene postupak koji vodi do odluke o utemeljenosti slučaja, s tim da to razdoblje određuje sudsko tijelo koje određuje mjere u slučaju da to dozvoljava pravo države članice ili u nedostatku takve odluke, u razdoblju ne dužem od 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana, koje god duže traje.</p>	<p>Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere ne može biti duži od 20 radnih, odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu žiga, pri čemu je rok za podnošenje tužbe rok koji kasnije ističe.</p> <p>Odredbe st. 1 do 4 ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak, kao i mjera za obezbjeđenje dokaza u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak.“</p>			
<p>4. Ako se mjere za očuvanje dokaza opozovu ili ako prestanu vrijediti zbog bilo koje radnje ili propusta podnosioca tužbe, ili ako se kasnije ustanovi da povreda ili prijetnja povrede prava intelektualne svojine nije postojala, sudske vlasti imaju ovlaštenje da, na zahtjev tuženika, podnosiocu tužbe narede da tuženiku osigura primjerenu naknadu za svu štetu koju su te mjere uzrokovale.</p> <p>5. Države članice mogu preduzimati mjere za zaštitu identiteta svjedoka.</p>	<p style="text-align: center;">Član 30</p> <p>Poslije člana 59 dodaju se četiri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;">Hitnost i primjena odredaba drugih zakona</p> <p style="text-align: center;">Član 59c</p> <p>(2) Na postupke zbog povrede prava iz čl. 55 do 59 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični odnosno izvršni postupak.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 286 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.</p>	
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p style="text-align: center;">Pravo na dobijanje informacija</p> <p>1. Države članice garantuju da u kontekstu postupaka u vezi s povredom prava intelektualne svojine i kao odgovor na opravdan i srazmjeran zahtjev tužitelja,</p>	<p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>Član 59 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Obaveza pružanja informacija</p> <p style="text-align: center;">Član 59</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 50 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p>	

<p>nadležne sudske vlasti mogu narediti da informaciju o porijeklu i mrežama distribucije robe ili usluga kojima se vrši povreda prava intelektualne svojine mora pružiti počinitelj povrede i/ili bilo koje drugo lice:</p> <p>(a) kod koje je nađena roba kojom je počinjena povreda u komercijalne svrhe;</p> <p>(b) koja je koristila usluge kojima je počinjena povreda u komercijalne svrhe;</p> <p>(c) za koju je utvrđeno da je u komercijalne svrhe pružala usluge korišćene tokom vršenja povrede; ili</p> <p>(d) koju je osoba spomenuta u tačkama (a), (b) ili (c) navela kao saučesnika u proizvodnji, izradi ili distribuciji robe ili pružanja usluga.</p> <p>2. Podaci navedeni u stavu 1. prema potrebi obuhvaćaju:</p> <p>(a) imena i adrese proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe ili usluga kao i trgovaca na veliko i malo kojima su bile namijenjene;</p> <p>(b) podatke o proizvedenim, izrađenim, dostavljenim, primljenim ili naručenim količinama, kao i o cijeni po kojoj su ta roba ili usluge plaćene.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje ostale zakonske odredbe koje:</p> <p>(a) nosiocu prava pružaju prava na dobijanje potpunijih informacija;</p> <p>(b) uređuju korišćenje informacija u građanskim i kaznenim predmetima koje se saopštavaju na osnovu ovog člana;</p> <p>(c) uređuju odgovornost za zloupotrebu prava na dobijanje informacije; ili</p>	<p>Nosilac žiga koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu žiga od povrede može da zahtijeva dostavljanje podataka o porijeklu i distributivnim kanalima proizvoda kojima se vrši povreda žiga.</p> <p>Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti protiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tuženog u parničnom postupku iz stava 1 ovog člana; 2) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti posjeduje proizvode za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga; 3) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga; 4) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga; 5) lica koje je od lica iz tač. 1 do 4 ovog stava označeno kao lice koje učestvuje u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili pružanju usluga za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda žiga. <p>Zahtjev iz stava 1 može se podnijeti kao zahtjev u parnici, tužba ili zahtjev za određivanje privremene mjere.</p> <p>Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži naročito podatke o:</p>			
---	---	--	--	--

<p>(d) pružaju mogućnost odbijanja davanja informacija koje bi osobu navedenu u stavu 1. prisilile da prizna svoje vlastito učestovanje ili ono svojih bližnjih rođaka u povredi prava intelektualne svojine; ili</p> <p>(e) uređuju zaštitu povjerljivosti izvora informacija ili obrade ličnih podataka.</p>	<p>1) imenima odnosno nazivima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prethodnih držalaca robe, kao i prodavaca na veliko i prodavaca na malo kojima je ta roba namijenjena;</p> <p>2) količinama proizvedenih, izrađenih, isporučenih, primljenih ili naručenih proizvoda, kao i cijenama ostvarenim za te proizvode.</p> <p>Lice prema kojem je postavljen zahtjev iz stava 1 ovog člana može da odbije dostavljanje tih podataka iz razloga iz kojih se prema odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak može uskratiti svjedočenje.</p> <p>Ako lice prema kojem je postavljen zahtjev iz stava 1 ovog člana odbije dostavljanje podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu čl. 57 i 58 ovog zakona, propisa o načinu korišćenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, propisa kojima se uređuje odgovornost za zloupotrebu prava na dobijanje podataka, kao i primjenu propisa kojima se uređuje obrada i zaštita ličnih podataka."</p>			
<p>Član 9 Privremene mjere i mjere predostrožnosti</p> <p>1. Države članice osiguravaju da sudske vlasti</p>	<p>Član 25</p> <p>Član 56 mijenja se i glasi:</p>		<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima 282, 284 stav 1 i 286 Zakona o</p>	

<p>na traženje podnosioca zahtjeva mogu:</p> <p>(a) protiv navodnog počinitelja povrede izdati privremeni sudski nalog kako bi spriječile sve prijetee povrede prava intelektualnog vlasništva ili privremeno zabranile, kada je potrebno i pod uslovom kaznenog plaćanja ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, dalje vršenje navodnih povreda tog prava, ili kako bi takvo vršenje dalje povrede usloville polaganjem jamstva koje bi nosiocu prava trebalo osigurati naknadu štete; privremeni sudski nalog pod istim uslovima takođe može biti izdan posredniku čije usluge koristi treća strana kako bi počinila povredu prava intelektualne svojine; nalozi protiv posrednika čije usluge koristi treća strana kako bi povrijedila autorsko ili srodno pravo obuhvaćeni su Direktivom 2001/29/EZ;</p> <p>(b) narediti zaplijenu ili povrat robe za koju se sumnja da vrši povredu prava intelektualne svojine u svrhu spriječavanja njenog ulaska ili kretanja trgovačkim kanalima.</p> <p>2. U slučaju povrede koja je počinjena u komercijalne svrhe, država članica osigurava da, ukoliko oštećena strana pruži dokaze o okolnostima koje bi mogle ugroziti naknadu štete, sudske vlasti mogu iz predostrožnosti narediti oduzimanje pokretne i nepokretne imovine navodnog počinitelja povrede, uključujući i blokiranje njegovih bankovnih računa i ostalih sredstava. U tu svrhu, nadležne vlasti mogu naložiti saopštavanje bankarskih, finansijskih ili poslovnih dokumenata ili primjereni pristup</p>	<p style="text-align: center;">"Privremene mjere zbog povrede žiga Član 56</p> <p>Na zahtjev nosioca žiga koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga ili da prijeti neposredna opasnost od povrede žiga, sud može da odredi privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprječavanje povrede, a naročito da naloži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) protivniku obezbjeđenja da prestane odnosno odustane od činjenja kojima se vrši povreda žiga, a taj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treća lica da bi izvršila povredu žiga; 2) privremeno oduzimanje ili povlačenje iz prometa proizvoda kojima se vrši povreda žiga odnosno alata, opreme i drugih predmeta koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda žiga. <p>Na zahtjev nosioca žiga koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede žiga prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, i da mu zbog takve povrede prijeti nenadoknativa šteta, pored privremenih mjera iz stava 1 ovoga člana, sud može da naloži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oduzimanje pokretnih i nepokretnih stvari u svojini protivnika obezbjeđenja koje nijesu u neposrednoj vezi s povredom; 2) zabranu raspolaganja sredstvima kod 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>izvršenju i obezbjeđenju, kao i članovima 47 i 47a Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p>	
---	--	--	--	--

<p>odgovarajućim informacijama.</p> <p>3. Što se tiče mjera navedenih u stavovima 1. i 2., sudske vlasti imaju ovlašćenja da od podnosioca tužbe zatraže predocjenje razumno dostupnih dokaza kako bi se s dovoljnom sigurnošću mogle uvjeriti da je podnositelj tužbe nosioci prava i da je pravo podnosioca tužbe povrijeđeno ili da mu takva povreda prijete.</p> <p>4. Države članice osiguravaju da se privremene mjere navedene u stavovima 1. i 2. u odgovarajućim slučajevima mogu preduzeti bez saslušanja tuženika, posebno u slučajevima kada bi svako odlaganje nosioca prava uzrokovalo nepopravljivu štetu. U tom slučaju, strane se o tome obavještavaju bez odlaganja najkasnije nakon izvršenja mjera. Provjera, uključujući i pravo na saslušanje, održava se na zahtjev tuženika kako bi se u razumnom roku nakon obavještavanja o mjerama odlučilo hoće li te mjere biti izmijenjene, opozvane ili potvrđene.</p> <p>5. Države članice osiguravaju opozivanje ili prestanak važenja privremenih mjera navedenih u stavovima 1. i 2. na zahtjev tuženika, ako tužitelj u razumnom roku ne pokrene postupak koji dovodi do odluke o utemeljenosti slučaja pred nadležnim sudskim tijelom, s tim da taj rok određuje sudsko tijelo koje naređuje mjere u slučaju da to dopušta zakon države članice ili u slučaju nepostojanja takve odluke, u roku ne dužem od 20 radnih dana ili 31 kalendarskih dana, koji god je duži.</p>	<p>finansijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom protivnika obezbjeđenja.</p> <p>Radi određivanja i izvršenja privremenih mjera iz stava 2 ovoga člana, sud može da naloži protivniku obezbjeđenja ili drugom licu koje raspolaže bankarskim, finansijskim i drugim ekonomskim podacima da te podatke dostavi ili da obezbijedi pristup drugim potrebnim podacima i dokumentaciji.</p> <p>Sud je dužan da čuva tajnost podataka i dokumenata iz stava 3 ovog člana i zabrani svaku njihovu zloupotrebu.“</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>Poslije člana 56 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Određivanje privremenih mjera bez obavještavanja Član 56a</p> <p>„Privremene mjere iz člana 56 stav 1 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještavanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac žiga učini vjerovatnim da u slučaju obavještavanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.</p> <p>Privremene mjere iz člana 56 stav 2 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještavanja</p>			
---	---	--	--	--

<p>6. Nadležna sudska tijela mogu preduzeti privremene mjere navedene u stavovima 1. i 2. zavisno o tome položi li tužitelj odgovarajuću kauciju ili jednako jemstvo koje treba osigurati naknadu za sve štete koje je tuženik pretrpio kao što je utvrđeno stavom 7.</p> <p>7. Ako se privremene mjere opozovu ili isteknu zbog djela ili propusta tužitelja ili ako se naknadno utvrdi da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualne svojine, na zahtjev tuženika sudska su tijela ovlašćena narediti tužitelju da tuženiku osigura odgovarajuću naknadu zbog svih šteta koje su te mjere uzrokovale.</p>	<p>protivnika obezbjeđenja ako nosilac žiga učini vjerovatnim da privremena mjera neće biti djelotvorna ili da je s obzirom na naročito teške okolnosti povrede to potrebno.</p> <p>U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.</p> <p>Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere, ne može biti duži od 20 radnih, odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu žiga, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe.</p> <p>Odredbe člana 56 ovog zakona i ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak."</p>			
<p>Član 10 Korektivne mjere</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu odštetu koja pripada nosiocu prava iz razloga povrede i bez bilo koje vrste naknade, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu na zahtjev tužitelja narediti preduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da vrši povredu prava intelektualne svojine i u primjerenim slučajevima, u odnosu na materijale i naprave koji se uglavnom koriste u stvaranju ili</p>	<p>Član 24</p> <p>Poslije člana 55 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p>„Zahtjev za oduzimanje i uništenje predmeta Član 55a</p> <p>Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom zahtijevati da se proizvodi kojima se vrši povreda žiga povuku iz prometa, oduzmu ili unište.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 46a Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p>	

<p>proizvodnji te robe. Takve mjere uključuju:</p> <p>(a) povlačenje iz kanala trgovine, (b) konačno uklanjanje iz kanala trgovine, ili (c) uništavanje.</p> <p>2. Sudske vlasti naređuju da se te mjere vrše na račun počinitelja povrede, ukoliko se ne pozovu na posebne razloge da to ne učine.</p> <p>3. Pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere, u obzir se uzima potreba za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naređenih protivsredstava kao i interesi trećih strana.</p>	<p>Mjeru iz stava 1 ovog člana nosilac žiga može da zahtijeva i u odnosu na alate, opremu i druge predmete koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda žiga.</p> <p>Mjere iz st. 1 i 2 ovog člana sud će odrediti na teret tuženog, osim ako postoje naročiti razlozi da tako ne odluči.</p> <p>Prilikom određivanja mjera iz st. 1 i 2 ovog člana sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito da one budu srazmjerne prirodi i intenzitetu povrede, kao i interese trećih strana.</p> <p>Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina, od dana izvršene povrede.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 11 Sudski nalozi</p> <p>Države članice osiguravaju da u slučaju donošenja sudske odluke o povredi prava intelektualne svojine, sudske vlasti mogu protiv počinitelja povrede donijeti sudski nalog čiji je cilj zabrana daljnjeg vršenja povrede. Ako je tako utvrđeno nacionalnim pravom, nepoštovanje sudskog naloga po potrebi podliježe kaznenom plaćanju kako bi se osiguralo poštovanje. Države članice će se takođe pobrinuti da nosioci prava mogu zatražiti sudski nalog protiv posrednika čije usluge koristi treća strana kako bi povrijedila pravo intelektualne svojine, ne dovodeći u</p>	<p style="text-align: center;">Član 23</p> <p>Član 55 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Zahtjev za utvrđivanje i zahtjev za prestanak povrede žiga Član 55</p> <p>Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati utvrđivanje povrede žiga.</p> <p>Protiv lica iz stava 1 ovog člana, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve ili slične povrede i ubuduće, pod</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 46 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p>	

<p>pitanje član 8. Stav 3. Direktive 2001/29/EZ.</p>	<p>prijetnjom plaćanja novčane kazne.</p> <p>Protiv lica koje je vršenjem neke radnje prouzrokovalo ozbiljnu opasnost da će žig biti povrijeđen u smislu čl. 10 i 11 ovog zakona, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak vršenja te radnje i zabranu povrede žiga, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.</p> <p>Zahtjevi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se postaviti i protiv lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se vrši povreda žiga, odnosno od kojih prijeti povreda žiga.</p> <p>Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina, od dana izvršene povrede žiga.</p> <p>Ako tužilac dokaže da je lice iz stava 1 ovog člana postupalo namjerno, tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnositi za svo vrijeme trajanja zaštite žiga.</p> <p>Tužba iz stava 3 ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina, od dana preduzimanja radnje od koje prijeti povreda žiga."</p>			
<p>Član 12 Alternativne mjere Države članice mogu odrediti da u odgovarajućim slučajevima i na zahtjev osobe kojoj bi mogle biti naložene mjere utvrđene ovim odjeljkom, nadležna sudska tijela mogu narediti isplatu novčane naknade oštećenoj</p>	<p>Član 30</p> <p>Poslije člana 59 dodaju se četiri nova člana koja glase:</p> <p>„Alternativne mjere Član 59a</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 50a Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p>	

<p>strani umjesto da primjene mjere utvrđene ovim odjeljkom ako je ta osoba postupala nenamjerno i pažljivo, ako bi joj izvršenje tih mjera uzrokovalo neprimjerenu štetu i ako novčana nakanda oštećenoj strani djeluje primjereno.</p>	<p>Na zahtjev tuženog u parničnim postupcima iz čl. 55 do 59 ovog zakona i člana 59b ovog zakona koji dokaže da nije postupao namjerno, sud može umjesto mjere koju je zahtijevao nosilac žiga odrediti plaćanje novčane nadoknade nosiocu žiga, ako bi izvršenje te mjere tuženom uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana nadoknada, obzirom na sve okolnosti slučaja, može smatrati razumnom i zadovoljavajućom nadoknadom za povredu žiga.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 13 Odštete</p> <p>1. Države članice garantuju da će na zahtjev oštećene strane nadležna sudska tijela počiniocu povrede koji nije znao ili nije imao osnovane razloge da zna kako sudjeluje u vršenju povrede narediti da nosiocu prava plati odštetu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede. Kada sudska tijela određuju odštetu: (a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne vlasničke posljedice, uključujući i izgubljenu dobit, koje je pretrpjela oštećena strana, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nijesu vlasnički činioци, kao što su moralna šteta koju je povreda nanijela nosiocu prava; ili (b) kao alternativa tački (a), u odgovarajućim slučajevima mogu odrediti odštetu u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao</p>	<p style="text-align: center;">Član 24</p> <p>Poslije člana 55 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za naknadu štete, uobičajenu naknadu i povraćaj stečenog bez osnova</p> <p style="text-align: center;">Član 55b</p> <p>Nosilac žiga može od lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona prouzrokovalo štetu tužbom da zahtijeva naknadu štete prema opštim pravilima o naknadi štete utvrđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>Umjesto zahtjeva za naknadu štete iz stava 1 ovoga člana, kada okolnosti slučaja to opravdavaju i ako je tuženi postupao neovlašćen, nosilac žiga može tužbom da zahtijeva plaćanje naknade u iznosu koji bi, obzirom na okolnosti, mogao zahtijevati na osnovu ugovora o licenci, da je zaključen.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 46b Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, kao i članovima 148,148,152,197,198,217 Zakona o obligacionim odnosima.</p>	

<p>što je barem iznos honorara ili taksi koji bi bili isplaćeni da je počinitelj povrede zatražio ovlaštenje za korištenje tog prava intelektualne svojine.</p> <p>2. Ako počinitelj nije znao da sudjeluje u vršenju povrede ili nije imao osnovane razloge da zna, države članice utvrđuju mogućnost da sudske vlasti naredе povrat dobiti ili isplatu odštete koje se mogu prethodno ustanoviti.</p>	<p>Ako dokaže da je tuženi postupao namjerno ili krajnjom nepažnjom, nosilac žiga može tužbom zahtijevati trostruki iznos naknade iz stava 2 ovog člana.</p> <p>Protiv lica koje je bez osnova u pravnom poslu ili u zakonu preduzimanjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig i time steklo neku korist, nosilac žiga može, bez obzira na krivicu tuženog, tužbom zahtijevati vraćanje ili nadoknadu vrijednosti ostvarenih koristi prema opštim pravilima o sticanju bez osnova u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>Tužbe iz st. 1 i 4 ovog člana mogu se podnijeti u rokovima koji su određeni zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>Tužbe iz st. 2 i 3 ovog člana mogu se podnijeti u roku od tri godine, od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, odnosno najkasnije u roku od pet godina, od dana kada je povreda učinjena.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 14 Pravni troškovi</p> <p>Države članice garantuju da opravdane i srazmjerne pravne i ostale troškove koje napravi strana koja je uspjela u sporu kao opšte pravilo snosi neuspješna strana, osim ako to nije pravedno.</p>	<p style="text-align: center;">Član 30</p> <p>Poslije člana 59 dodaju se četiri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;">Hitnost i primjena odredaba drugih zakona Član 59c</p> <p>(2) Na postupke zbog povrede prava iz čl. 55 do 59 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima od 152-161 Zakona o parničnom postupku, kao i članom 50c Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna</p>	

	<p>uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični odnosno izvršni postupak.</p> <p>(3)Troškovi postupaka iz čl. 55 do 59 ovog zakona naknađuju se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 15 Objavljivanje sudskih odluka</p> <p>Države članice garantuju da u pravnim postupcima pokrenutima zbog povrede prava intelektualne svojine sudska tijela na zahtjev tužioca i na trošak počinioca povrede mogu naložiti primjerene mjere za širenje informacija u vezi s odlukom, uključujući i oglašavanje odluke i njeno objavljivanje u djelovima ili u cijelosti. Države članice mogu odrediti dodatne mjere za objavljivanje koje su u određenim okolnostima primjerene, uključujući i istaknuto oglašavanje.</p>	<p style="text-align: center;">Član 24</p> <p>Poslije člana 55 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za objavljivanje presude Član 55c</p> <p>U slučajevima iz čl. 55, 55a i 55b ovog zakona nosilac žiga može zahtijevati da pravosnažna presuda kojom je djelimično ili u cjelini usvojen tužbeni zahtjev bude objavljena u štampanom ili elektronskom mediju o trošku tuženog.</p> <p>Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog informisanja presuda biti objavljena, kao i o obimu objavljivanja (u cjelini ili djelimično) presude.</p> <p>Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odrediće, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi najmanje izreka i prema potrebi dio presude iz kojeg je vidljiva vrsta povrede i lice koje je izvršilo povredu žiga."</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive sadržana je i u članu 46c Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna	

<p>Član 16 Kazne u državama članicama</p> <p>Ne dovodeći u pitanje građanske i upravne mjere, postupke i protivrječnosti utvrđene ovom Direktivom, države članice mogu primijeniti ostale primjerene kazne u slučajevima povrede prava intelektualne svojine.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Navedena odredba direktive nije predmet regulisanja ovog propisa već je regulisana članom 271 Krivičnog zakonika.</p>	
<p>Član 17 Kodeksi ponašanja</p> <p>Države članice podstiču:</p> <p>(a) da djelatnosti ili strukovne udruženja ili organizacije izrade kodekse ponašanja na nivou Zajednice s ciljem doprinošenja sprovođenja zaštite prava intelektualne svojine, posebno preporučujući upotrebu šifre na optičkim diskovima koja omogućuje identifikaciju porijekla njihove proizvodnje;</p> <p>(b) dostavu nacrtu kodeksa ponašanja Komisiji na nacionalnom nivou i nivou Zajednice kao i svih vrednovanja primjene tih kodeksa ponašanja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 18 Ocjena</p> <p>1. Tri godine nakon datuma utvrđenog članom 20. stav 1. svaka država članica Komisiji dostavlja izvještaj o sprovođenju ove Direktive.</p> <p>Na temelju tih izvještaja, Komisija sastavlja izvještaj o sprovođenju ove Direktive, uključujući i ocjenu učinka preduzetih mjera</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>kao i vrednovanje njenog uticaja na inovacije i razvoj informacijskog društva. Taj se izvještaj tada šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom privrednom i socijalnom odboru. Prema potrebi i u svjetlu događaja u pravnom poretku Zajednice, popraćeno je prijedlozima za izmjene i dopune ove Direktive.</p> <p>2. Države članice Komisiji pružaju svu potporu i pomoć koja joj može biti potrebna pri sastavljanju izvještaja navedenog u drugom podstavu stava 1.</p>				
<p>Član 19 Razmjena informacija i izvjestioca</p> <p>U svrhu promovisanja saradnje, uključujući i razmjenu informacija između država članica te između država članica i Komisije, svaka država članica imenuje jednog ili više nacionalnih izvjestioca za sva pitanja koja se odnose na sprovođenje mjera utvrđenih ovom Direktivom. Podatke o nacionalnom izvjestiocu/izvjestiocima saopštava drugim državama članicama i Komisiji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 20 Sprovođenje</p> <p>1. Države članice donose zakone, propise i upravne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do O tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice usvoje te mjere, one sadrže upustvo o ovoj Direktivi ili su popraćene takvim upustvom prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

2. Države članice Komisiji saopštavaju tekstove odredbi nacionalnog prava koje usvoje na području uređenom ovom Direktivom.				
<p>Član 21</p> <p>Stupanje na snagu</p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadeseti dan od dana objave u Službenom listu Evropske unije.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 22</p> <p>Adresat</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p> <p>Sastavljeno u Strasbourgu 29. 4. 2004.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta				
<p>Član 1</p> <p>Područje primjene</p> <p>Ova se Direktiva primjenjuje na svaki žig vezano za proizvode i usluge koji su predmet registracije ili prijave za registraciju pojedinačnog žiga, zajedničkog žiga, garancijskog ili sertifikacijskog žiga u državi članici ili koji je predmet registracije ili prijave za registraciju pri Zavodu Beneluksa za intelektualnu svojinu ili međunarodne registracije koja ima učinak u državi članici.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 2</p> <p>Znakovi koji mogu činiti žig</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10 i 44/12) u članu 2 stav 2 poslije riječi „predstaviti“ dodaju se riječi: „i koji je pogodan za</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je i članom 2 Zakona o žigu	

<p>Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, naročito riječi, uključujući lična imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakovanja, pod uslovom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog preduzeća od proizvoda ili usluga drugog preduzeća.</p>	<p>razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica”.</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica.</p> <p>Žigom se štiti znak koji se može grafički predstaviti, i koji je pogodan za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica”.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 3</i></p> <p>Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim</p> <p>1. Neće se registrovati ili, ako su registrovani, mogu se proglasiti ništavim:</p> <p>(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;</p> <p>(b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;</p> <p>(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kvaliteta, količine,</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članom 6 Zakona o žigu</p>	

<p>namjene, vrijednosti, geografskog porijekla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;</p> <p>(d) znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka i podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;</p> <p>(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:</p> <p>i. oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda;</p> <p>ii. oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;</p> <p>iii. oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;</p> <p>(f) znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima;</p> <p>(g) znakovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, na primjer u odnosu na vrstu, kvalitet ili geografsko porijeklo proizvoda ili usluga;</p> <p>(h) znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni ili proglašeni ništavim prema članu 6.ter Pariške konvencije za zaštitu industrijske svojine, dalje u tekstu „Pariška konvencija”.</p>				
---	--	--	--	--

<p>2. Svaka država članica može osigurati da se žig ne registruje ili, ako je registrovan, da se proglasi ništavim, kada i u mjeri u kojoj:</p> <p>(a) je korišćenje žiga zabranjeno u skladu s odredbama drugog propisa koji nije propis o žigu odnosno države članice ili Zajednice;</p> <p>(b) žig obuhvata znak velike simbolične vrijednosti, naročito religijski simbol;</p> <p>(c) žig sadrži oznake, ambleme i grbove koji nisu obuhvaćeni članom 6.ter Pariške konvencije i koji su od javnog interesa, osim uz odobrenje nadležnog tijela za njihovu registraciju u skladu sa zakonodavstvom države članice;</p> <p>(d) podnosilac prijave podnio je prijavu za registraciju žiga u zloj vjeri.</p> <p>3. Registracija žiga neće biti odbijena niti će se žig proglasiti ništavim u skladu sa stavom 1 tačkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojim korišćenjem stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba takođe primijeni tamo gdje je</p>	<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>U članu 8 stav 4 mijenja se i glasi: Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>“Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig ako je u momentu podnošenja podnosilac prijave žiga postupao nepošteno.”</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>U članu 6 stavu 2 riječi: „stavom 1 tač. 2,3 i 4“ zamjenjuju se riječima: „stavom 1 tač. 2 do 5“.</p> <p style="text-align: center;">Član 6 stav 2</p> <p>Registracija žiga ne može se odbiti i žig se ne može proglasiti ništavim u skladu sa stavom 1</p>			
---	---	--	--	--

<p>razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.</p> <p>4. Svaka država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavova 1, 2 i 3, razlozi za odbijanje registracije ili proglašavanje žiga ništavim, koji su na snazi u toj državi prije stupanja na snagu odredbi potrebnih za usklađivanje s Direktivom 89/104/EEZ, primjenjuju na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.</p>	<p>tač. 2 do 5 ovog člana, ako je prije datuma podnošenja prijave za registraciju taj žig na osnovu korišćenja u prometu stekao distinktivno obilježje.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 4</i></p> <p>Ostali razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim vezano za sukobe s ranijim pravima</p> <p>1. Žig neće biti registrovan ili, ako je registrovan, može se proglasiti ništavim:</p> <p>(a) ako je istovjetan ranijem žigu, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registrovan su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen;</p> <p>(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu; vjerovatnoća zablude uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu s ranijim žigom.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>U članu 7 stav 1 tačka 1 riječi: „istu vrstu roba“ zamjenjuju se riječima: „istovjetne robe“.</p> <p style="text-align: center;">Član 7 stav 1</p> <p>Na osnovu prigovora neće se registrovati žig:</p> <p>1) ako je istovjetan ranije registrovanom žigu za istovjetne robe, odnosno usluga za koje je novi žig prijavljen;</p> <p>U stavu 2 tač. 2 i 3 mijenjaju se i glase:</p> <p>„2) ako zbog istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i zbog istovjetnosti ili sličnosti s robama, odnosno uslugama koje žig obuhvata postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerovatnoću asocijacije na raniji žig;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 7 i 9 Zakona o žigu</p>	

<p>2. „Raniji žigovi” u smislu stava 1 znači:</p> <p>(a) žigovi s datumom prijave za registraciju koji prethodi datumu prijave za registraciju žiga, uzimajući u obzir, ako je primjereno, pravo prvenstva traženo za te žigove, i to sljedećih vrsta:</p> <p>i. žigovi Zajednice;</p> <p>ii. žigovi registrovani u državi članici ili, u slučaju Belgije, Luksemburga ili Holandije, u Zavodu Beneluxa za intelektualnu svojinu;</p> <p>iii. žigovi registrovani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici;</p> <p>(b) žigovi Zajednice za koje se u skladu s Regulativom Savjeta (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o žigu Zajednice pravnovaljano zahtijeva senioritet u odnosu na žig iz tačke (a) podtačke ii. i iii., čak i kad ga se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne;</p> <p>(c) prijave za žigove iz tačaka (a) i (b) pod uslovom da ih registruje;</p> <p>(d) žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, kada je primjereno, na datum zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za prijavu za registraciju žiga, dobro poznati u državi članici, pri čemu izraz „dobro poznat” ima značenje kao u članu</p>	<p>3) žig koji je na dan prijave za registraciju ili na dan prvenstva, ako je pravo prvenstva zatraženo, dobro poznat u Crnoj Gori u smislu člana 6bis Pariske konvencije.”</p> <p>Stav 6 mijenja se i glasi:</p> <p>„Na osnovu prigovora neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan sa ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig kada taj raniji žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga.”</p>			
---	---	--	--	--

<p>6.<i>bis</i> Pariške konvencije.</p> <p>3. Žig takođe neće biti registrovan ili, ako je registrovan, može se proglasiti ništavim, ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu u smislu stava 2 i trebao bi biti ili već jeste registrovan za proizvode i usluge koji nisu slični onim proizvodima i uslugama za koje je registrovan raniji žig, ako raniji žig Zajednice ima ugled u Zajednici i ako bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili naštetilo razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga Zajednice.</p> <p>4. Svaka država članica može dodatno odrediti da se žig ne registruje ili, ako je registrovan, da se proglasi ništavim ako i u mjeri u kojoj:</p> <p>(a) je žig istovjetan ili sličan ranijem nacionalnom žigu u smislu stava 2 i trebao bi biti ili već jeste registrovan za proizvode ili usluge koji nisu slični proizvodima ili uslugama za koje je registrovan raniji žig, ako raniji žig ima ugled u odnosnoj državi članici i ako bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili naštetilo razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga;</p> <p>(b) prava na neregistrovani žig ili na drugi znak koji se koristi u trgovini bila su stečena prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga, ili na datum zahtjeva za pravo prvenstva</p>				
--	--	--	--	--

<p>za prijavu za registraciju kasnijeg žiga, a neregistrovani žig ili drugi znak daju svom nosiocu pravo na zabranu korišćenja kasnijeg žiga;</p> <p>(c) korišćenje žiga može se zabraniti na osnovu ranijeg prava koje se razlikuje od prava iz stava 2 i tačke (b) ovog stava, a uključuje naročito:</p> <ul style="list-style-type: none">i. pravo na ime;ii. pravo na ličnu sliku;iii. autorsko pravo;iv. pravo industrijske svojine; <p>(d) žig je istovjetan ili sličan ranijem zajedničkom žigu iz kojeg proizlaze prava koja su istekla u razdoblju od najviše tri godine prije prijave;</p> <p>(e) žig je istovjetan ili sličan ranijem garancijskom ili sertifikacijskom žigu iz kojeg proizlaze prava koja su istekla u razdoblju prije prijave, a čije trajanje određuje država članica;</p> <p>(f) žig je istovjetan ili sličan ranijem žigu koji je registrovan za istovjetne ili slične proizvode ili usluge i iz kojeg proizlaze prava koja su istekla zbog nepoštovanja roka za produženje od najviše dvije godine prije prijave, osim ako</p>				
--	--	--	--	--

<p>je nosilac ranijeg žiga bio saglasan s registracijom kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig;</p> <p>(g) žig se može lako zamijeniti žigom koji je bio u upotrebi u inostranstvu na dan podnošenja prijave i koji je tamo još u upotrebi, uz uslov da je na dan podnošenja zahtjeva podnosilac prijave postupao u zloj vjeri.</p> <p>5. Države članice mogu dopustiti da se u primjerenim okolnostima registracija ne odbije i da se žig ne proglaši ništavim ako je nosilac ranijeg žiga ili drugog ranijeg prava saglasan s registracijom kasnijeg žiga.</p> <p>6. Svaka država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavova 1 do 5, razlozi za odbijanje registracije ili proglašenja žiga ništavim, koji su na snazi u toj državi prije datuma stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađivanje sa Direktivom 89/104/EEZ, primjenjuju na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 5</i></p> <p style="text-align: center;">Prava koja proizlaze iz žiga</p> <p>1. Registrovani žig nosiocu daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nosilac žiga ima pravo da spriječi sve treće strane da bez njegovog odobrenja u trgovačkom prometu koriste:</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 10 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">Član 10 stav 2</p> <p>Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste:</p> <p>1) znak koji je istovjetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom u odnosu na robe, odnosno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je i članom 10 i 11 Zakona o žigu</p>	

<p>(a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registrovan;</p> <p>(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu; vjerovatnoća zablude uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka i žiga.</p> <p>2. Svaka država članica može takođe odrediti da nosilac ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako poslednji ima ugled u državi članici i ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p> <p>3. Na osnovu stavova 1 i 2 među ostalim se može zabraniti:</p> <p>(a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakovanjima;</p> <p>(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;</p>	<p>usluge koje su istovjetne robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan;</p> <p>2) znak koji je istovjetan njegovom ranije zaštićenom znaku za sličnu vrstu roba, odnosno usluga ili sličan njegovom ranije zaštićenom znaku za istovjetnu ili sličnu vrstu roba, odnosno usluga, ako postoji vjerovatnoća da zbog istovjetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom dijelu javnosti, koja obuhvata i vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka sa njegovim ranije zaštićenim znakom;</p> <p>„3) svaki znak koji je istovjetan sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>U članu 11 stav 1 tačka 2 poslije riječi „ili“ dodaju se riječi: „nuđenje ili“.</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>U članu 11 stav 1 tačka2 poslije riječi “ili” dodaju se riječi “nuđenje ili”</p> <p style="text-align: center;">Član 11 stav 1</p>			
---	---	--	--	--

<p>(c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;</p> <p>(d) korišćenje znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.</p> <p>4. Kada se na osnovu prava države članice korišćenje znaka pod uslovima iz stava 1 tačka (b) ili stava 2 ne može zabraniti prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađivanje sa Direktivom 89/104/EEZ u predmetnoj državi članici, prava koja proizlaze iz žiga nisu dovoljna da se spriječi dalje korišćenje znaka.</p> <p>5. Stavovi 1 do 4 ne utiču ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu korišćenja znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p>	<p>Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani:</p> <p>2) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet, njeno skladištenje u te svrhe ili nuđenje ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom;</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 6</i></p> <p style="text-align: center;">Ograničenje učinka žiga</p> <p>1. Žig ne daje nosiocu pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani korišćenje:</p> <p>(a) njenog vlastitog imena ili adrese;</p> <p>(b) podataka koji se odnose na vrstu, kvalitet, količinu, namjenu, vrijednost, geografsko</p>	<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>U članu 14 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">Član 14 stav 1</p> <p>Nosilac žiga ne može da zabrani drugom licu da u skladu sa dobrim poslovnim običajima u prometu koristi:</p> <p>1) svoje ime ili adresu;</p> <p>2) naznačenje vrste, kvaliteta, količine, namjene,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 14 Zakona o žigu</p>	

<p>porijeklo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;</p> <p>(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;</p> <p>pod uslovom da ih koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.</p> <p>2. Žig ne daje nosiocu žiga pravo da zabrani trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu odnosne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.</p>	<p>vrijednosti, geografskog porijekla, vremena proizvodnje ili drugog svojstva roba, odnosno usluga;</p> <p>3) žigom zaštićeni znak, kad je njegovo korišćenje neophodno radi naznačenja namjene roba, odnosno usluga, posebno u slučaju rezervnih djelova ili pribora.</p> <p>„Korišćenje iz stava 1 tač. 1 do 3 ovog člana mora biti u skladu sa dobrim poslovnim običajima i praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.”</p>			
<p><i>Član 7</i></p> <p>Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga</p> <p>1. Žig ne daje nosiocu žiga pravo da zabrani njegovo korišćenje za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nosioca žiga ili uz njegovo odobrenje.</p> <p>2. Stav 1 se ne primjenjuje kada postoje</p>	<p>Član 8</p> <p>Član 15 mijenja se i glasi:</p> <p>„Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Crne Gore, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac žiga</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zakoniti razlozi zbog kojih se nosilac žiga protivi daljoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.</p>	<p>zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.</p> <p>Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području neke od država Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.</p> <p>Opravdanim razlogom iz st. 1 i 2 ovog člana smatra se naročito promijenjeno ili pogoršano stanje robe nakon njenog stavljanja u promet.“</p>			
<p><i>Član 8</i></p> <p>Licenca</p> <p>1. Žig može biti predmet licence za dio proizvoda ili usluga ili za sve proizvode ili usluge za koje je registrovan, te za cijelo ili dio područja odnosno države članice. Licenca može biti isključiva ili neisključiva.</p> <p>2. Nosilac žiga se može pozvati na prava koja proizilaze iz žiga protiv sticaoca licence koji krši neku odredbu iz ugovora o licenci u odnosu na:</p> <p>(a) njegovo trajanje;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 39 Zakona o žigu</p>	

<p>(b) registracijom obuhvaćen oblik u kojem se žig može koristiti;</p> <p>(c) obim proizvoda ili usluga za koje je data licenca;</p> <p>(d) područje na kojem se žig može isticati; ili</p> <p>(e) kvalitet proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od strane sticaoca licence.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 9</i></p> <p>Ograničenje prava kao posljedica dopuštanja</p> <p>1. Kad u državi članici nosilac ranijeg žiga, iz člana 4 stav 2, u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno dopušta korišćenje kasnijeg žiga registrovanog u toj državi članici, on više nema pravo na osnovu ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti korišćenju kasnijeg žiga za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.</p> <p>2. Svaka država članica može odlučiti da se stav 1 primjenjuje <i>mutatis mutandis</i> na nosioca ranijeg žiga iz člana 4 stav 4 tačke (a) ili nosioca drugog ranijeg prava iz člana 4 stav 4 tačkama (b) ili (c).</p> <p>3. U slučajevima iz stavova 1 i 2 nosilac</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je članom 16 Zakona o žigu</p>	

<p>kasnije registrovanog žiga nema pravo da se usprotivi korišćenju ranijeg prava iako se nosilac ranijeg prava na to pravo više ne može pozvati protiv kasnijeg žiga.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 10</i></p> <p style="text-align: center;">Korišćenje žigova</p> <p>1. Ako u neprekinutom razdoblju od pet godina od zaključenog postupka registracije nosilac nije stvarno koristio žig u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, ili ako je takvo korišćenje suspendovano tokom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig podliježe sankcijama iz ove Direktive, osim ako ne postoje opravdani razlozi za nekorišćenje.</p> <p>Korišćenjem žiga u smislu prvog stava smatra se:</p> <p>(a) korišćenje žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registrovan;</p> <p>(b) obilježavanje žigom proizvoda ili njihovih pakovanja u odnosnoj državi članici samo za potrebe izvoza.</p> <p>2. Korišćenje žiga uz odobrenje nosioca ili od strane bilo koje osobe ovlašćene za korišćenje zajedničkog žiga ili garancijskog ili</p>	<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>U članu 17 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>“Ako u periodu od pet godina, od dana registracije žiga, nosilac prava nije stvarno koristio žig za robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u neprekidnom periodu od pet godina, primjenjuju se odredbe čl. 33, 33a, 53 i 54 ovog zakona, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje žiga.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 17 Zakona o žigu</p>	

<p>sertifikacijskog žiga smatra se korišćenjem od strane nosioca.</p> <p>3. S obzirom na žigove registrovane prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađivanje s Direktivom 89/104/EEZ u odnosnoj državi članici:</p> <p>(a) ako je odredba na snazi prije tog datuma sankcionisala nekorišćenje žiga tokom neprekinutog razdoblja, za relevantno razdoblje od pet godina iz prvog podstava stava 1 smatra se da je počelo teći istovremeno kao svako razdoblje nekorišćenja koje na taj datum već teče;</p> <p>(b) ako prije tog datuma na snazi nije bila nijedna odredba o korišćenju, smatra se da razdoblje od pet godina iz prvog podstava stave 1 počinje teći najranije od tog datuma.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 11</i></p> <p>Sankcije za nekorišćenje žiga u pravnim ili upravnim postupcima</p> <p>1. Žig se ne može proglasiti ništavim na osnovu činjenice da postoji raniji žig u sukobu s njim ako kasniji ne ispunjava zahtjeve za korišćenje propisane u članu 10 stavovima 1 i 2 ili u članu 10. stav 3, zavisno od slučaja.</p> <p>2. Svaka država članica može odrediti da se registracija žiga ne može odbiti na osnovu</p>	<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>Član 51 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Poništaj žiga Član 51</p> <p>Kada je izvršena registracija žiga suprotno odredbama čl. 6 do 8 ovog zakona, nadležni sud može poništiti registrovani žig, u cjelini ili djelimično.</p> <p>Tužba za poništaj registrovanog žiga može se</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>činjenice da postoji raniji žig koji je u sukobu s njim ako kasniji ne ispunjava zahtjeve za korišćenje propisane u članu 10 stavovima 1 i 2 ili u članu 10 stav 3, zavisno od slučaja.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 12 ako dođe do protivtužbe za opoziv, svaka država članica može odrediti da se na žig ne može uspješno pozivati u prekršajnim postupcima povodom povrede ako se na osnovu prigovora utvrdi da bi se žig mogao opozvati na osnovu člana 12 stav 1.</p> <p>4. Ako je raniji žig korišćen za dio proizvoda ili usluga za koje je registrovan, on se radi primjene stavova 1, 2 i 3 smatra registrovanim za samo taj dio proizvoda ili usluga.</p>	<p>podnijeti za svo vrijeme trajanja prava na žig, kao i nakon isteka vremena trajanja prava.</p> <p>U slučajevima registracije žiga suprotno članu 6 ovog zakona, tužbu može da podnese svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti.</p> <p>U slučajevima registracije žiga suprotno članu 7 ovog zakona, tužbu može da podnese nosilac ranijeg žiga.</p> <p>U slučajevima registracije žiga suprotno članu 8 ovog zakona, tužbu može da podnese lice čije je pravo povrijeđeno.</p> <p>Kada je žig registrovan suprotno odredbama člana 6 ovog zakona, žig će se poništiti ako razlozi za poništaj postoje u trenutku donošenja odluke o poništavanju žiga.“</p> <p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>Poslije člana 51 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Poništaj kolektivnog žiga Član 51a</p> <p>Nadležni sud može poništiti registrovani kolektivni žig iz razloga utvrđenih članom 51 stav 1 ovog zakona, kao i u slučaju kada su izmjene i dopune opšteg akta o korišćenju kolektivnog žiga suprotne članu 47 ovog zakona.</p>			
---	--	--	--	--

Tužbu za poništaj kolektivnog žiga iz stava 1 ovog člana može podnijeti svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti."

Član 19

Član 52 mijenja se i glasi:

„Dodatni uslovi Član 52

Kada je žig registrovan suprotno odredbama člana 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig može biti poništen samo ako je tužba za poništaj podnijeta u roku od deset godina od datuma registracije žiga.

Kada žig je registrovan suprotno odredbama člana 6 stav 1 tač. 2 do 5 ovog zakona, žig neće biti poništen ako nosilac žiga dokaže da je žig nakon registracije i usljed njegovog korišćenja stekao distinktivno obilježje u odnosu na robe ili usluge za koje je registrovan.

Žig ne može biti poništen na osnovu ranijeg žiga koji nije stekao reputaciju u skladu sa ovim zakonom do datuma prava prvenstva kasnijeg žiga.

Žig ne može biti poništen zato što je u sukobu s ranijim žigom ako taj raniji žig ne ispunjava uslove iz člana 17 ovog zakona i ako je raniji žig

	<p>na datum podnošenja tužbe za poništaj žiga bio registrovan najmanje pet godina.</p> <p>Ako je raniji žig iz stava 4 ovog člana korišćen samo u odnosu na dio roba ili usluga za koje je registrovan, za potrebe ispitivanja tužbe za poništaj žiga smatraće se da je registrovan samo za taj dio roba ili usluga.</p> <p>Kada razlozi za poništaj žiga postoje u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništaj žiga obuhvata samo te robe ili usluge."</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 12</i></p> <p style="text-align: center;">Razlozi za opoziv</p> <p>1. Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno koristio u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, a ne postoje opravdani razlozi za nekorišćenje.</p> <p>Međutim, niko ne može zahtijevati da se prava nosioca na žig opozovu ako je u razdoblju između isteka petogodišnjeg razdoblja i podnošenja zahtjeva za opoziv došlo do početka ili nastavka stvarnog korišćenja žiga.</p>	<p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>Član 53 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Ukidanje žiga Član 53</p> <p>Nadležni sud može da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično, ako nosilac žiga, ili lice koje je on ovlastio, u neprekidnom vremenskom periodu od pet godina od datuma registracije, odnosno od datuma kad je žig poslednji put korišćen, bez opravdanih razloga nije stvarno koristilo u Crnoj Gori žig za robe ili usluge za koje je taj žig registrovan.</p> <p>Nadležni sud će odbiti tužbeni zahtjev za ukidanje žiga, ako je korišćenje žiga započeto ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>Početak ili nastavak korišćenja u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutog petogodišnjeg razdoblja nekorišćenja, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak korišćenja počele tek nakon što je nosilac saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava 1, žig se može opozvati ako nakon dana registracije:</p> <p>(a) zbog djelovanja ili nedjelovanja nosioca postane u trgovini uobičajeni naziv za proizvod ili uslugu za koje je registriran;</p> <p>(b) zbog korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovo odobrenje, a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, može javnost dovesti u zabludu, posebno u pogledu vrste, kvaliteta ili geografskog porijekla tih proizvoda ili usluga.</p>	<p>vremenskog perioda od pet godina u kome žig nije korišćen, a prije podnošenja tužbe za ukidanje žiga, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korišćenja žiga došlo nakon što je nosilac žiga saznao da će biti podnijeta tužba za ukidanje njegovog žiga i ako je korišćenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja tužbe za ukidanje.</p> <p>Nadležni sud može da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično i, ako taj žig nakon datuma registracije zbog:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) činjenja ili nečinjenja nosioca žiga postane u trgovini uobičajeni pojam za robe odnosno usluge za koje je registrovan; 2) korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovu saglasnost za robe, odnosno usluge za koje je registovan, može dovesti javnost u zabludu, naročito u pogledu vrste, kvaliteta i geografskog porijekla te robe odnosno usluga.“ 			
<p style="text-align: center;"><i>Član 13</i></p> <p>Razlozi za odbijanje ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim vezano za samo neke proizvode ili usluge</p> <p>Kada razlozi za odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge na</p>	<p style="text-align: center;">Član 19</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Dodatni uslovi Član 52</p> <p>(6)Kada razlozi za poništaj žiga postoje u odnosu na samo neke robe ili usluge za koje je žig registrovan, poništaj žiga obuhvata samo te robe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>koje se taj žig primjenjuje ili za koje je registrovan, odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim obuhvata isključivo te proizvode i usluge.</p>	<p>ili usluge."</p> <p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Član 54 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Tužba i odluka po tužbi Član 54</p> <p>(2)Kada razlozi za ukidanje registrovanog žiga postoje samo u vezi nekih roba, odnosno usluga za koje je žig registrovan, odlukom o ukidanju registrovanog žiga obuhvataju se samo te robe, odnosno usluge.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 14</i></p> <p style="text-align: center;">Naknadno proglašavanje žiga ništavim ili naknadni opoziv</p> <p>Ako se senioritet ranijeg žiga, kojeg se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne, zahtijeva za žig Zajednice, taj se raniji žig može proglasiti ništavim ili se može opozvati naknadno.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Član 15</i></p> <p style="text-align: center;">Posebne odredbe vezane uz zajedničke žigove, garancijske žigove i sertifikacijske žigove</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 4, države članice prema čijem se zakonodavstvu odobrava registracija zajedničkih žigova, garancijskih žigova i certifikacijskih žigova</p>	<p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>Poslije člana 51 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Poništaj kolektivnog žiga Član 51a</p> <p>Nadležni sud može poništiti registrovani kolektivni žig iz razloga utvrđenih članom 51 stav 1 ovog zakona, kao i u slučaju kada su izmjene i</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je i članom 44 i 45 Zakona o žigu</p>	

<p>moгу, uz razloge navedene u članovima 3 i 12, odrediti dodatne razloge da se takvi žigovi ne registruju ili da ih opozove ili proglašištavim, ako tako zahtijeva funkcija tih žigova.</p> <p>2. Odstupajući od odredaba člana 3 stav 1 tačka (c) države članice mogu odrediti da oznake ili podaci koji se mogu koristiti u trgovini za određivanje geografskog porijekla proizvoda ili usluga mogu predstavljati zajedničke, garancijske ili sertifikacijske žigove. Takva oznaka ne daje pravo nosiocu da trećoj strani zabrani korišćenje takvih oznaka ili podataka u trgovini, uz uslov da ih koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini; na takvu se oznaku posebno ne može pozvati protiv treće strane koja ima pravo koristiti geografsko ime.</p>	<p>dopune opšteg akta o korišćenju kolektivnog žiga suprotne članu 47 ovog zakona.</p> <p>Tužbu za poništaj kolektivnog žiga iz stava 1 ovog člana može podnijeti svako zainteresovano lice, državni tužilac i nadležni organ po službenoj dužnosti."</p>			
<p><i>Član 16</i></p> <p>Obavještaivanje</p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><i>Član 17</i></p> <p>Stavljanje van snage</p> <p>Direktiva 89/104/EEZ, kako je izmijenjena Odlukom navedenom u Prilogu I., dijelu A,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>stavlja se van snage, ne dovodeći u pitanje obaveze država članica koje se odnose na rok za prenošenje te Direktive u nacionalno pravo, kako je određeno u Prilogu I., dijelu B.</p> <p>Upućivanja na Direktivu stavljenu van snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.</p>				
<p><i>Član 18</i></p> <p>Stupanje na snagu</p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><i>Član 19</i></p> <p>Adresati</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Aneks I</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Aneks II</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено:	18.09.2013		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0907	1314/10		

Број: 03/1/2-1618/2

Подгорица, 17. IX 2013.

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ

Дописом број **0901-1314/8** од **17. септембра 2013.** тражили сте мишљење о усклађености **Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о жигу** с правном теквином Европске уније, сагласно **члану 40 став 1 алинеја 2** Пословника Владе.

Након упознавања са садржином прописа, Министарство ванjsких послова и европских интеграција је сагласно с наведеним у оцјени усклађености прописа с правном теквином Европске уније.



МИНИСТАР

др Игор Лукшић



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta**

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	07. Pravo intelektualne svojine	-
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- Iscrpljenje isključivih prava- Registracija žiga- Poništaj i ukidanje žiga- Zaštita prava	